



Mofumahadi Angie
Motsekga, letona la
Lafapha la Thuto ya
Motheo



Mong. Enver Surty,
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motsekga, mmoho le Motlatsi Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.


Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwale ka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnate ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere. O tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

ISBN 978-1-920458-77-5



SESOTho HOME LANGUAGE

GRADE 6 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-77-5

THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



ISBN 978-1-920458-77-5

SESOTHO PUO YA LAPENG – Səhlopha ya 6 Buka ya |



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

E hlabolotswe
e bile e
tsamaelana le
CAPS



X

a

n

m

b

g

q

d



Səhlopha ya

6

Lebitso:

Phaposi:



Buka ya 1
kotara 1 & 2

C

f

h

i

j

k

l

m

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

YA LAPENG

Tselo ya ho ngola



Tlhophiso

Etsa qeto ka sehlooho sa hao. Buisana le sehlopha sa hao ho bokella dintlha. Sebedisa mmapa wa kelello ho hlakisa dintlha tsa hao ka poloto, baphetwa le tikoloho.

Mokgwaritso

Qala ka ho ngola mokgwaritso. Nahana ka babohi/bamamedi, popeho le ka seratswana ka seng.

Boeletsa

Bala mokgwaritso ka hloko mme o fumane maikutlo a baithutimmoho le a titjhere.

Lokisa

Lokisa sengolwa ka ho lekola mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo. Etsa ditokiso tsa mokgwaritso oo.

Phatlalatsa

Ngolo ditokiso tsa mokgwaritso e le tlhahiso ya sengolwa sa hao.

Tsamaiso ya ho bala



Pele ho palo




Palo




Ka morao ho palo



- Nahana ka seo o seng o ntse o se tseba ka taba ena.
- Nahana ka mongodi le letsatsi la phatlalatso.
- Bala serapa sa pele le sa ho qetela sa karolwana.
- Leka ho lepa hore sengolwa se tla bua ka eng.




- Ha o ntse o bala kgefutsa nako le nako ho hlahluba hore na o ntse o utlwisia.
- Bapisa bolepi ba hao le seo o se baling.
- Ha o sa utlwisee meeleo ya mantswe ao o sa a tsebeng, sebedisa dikishinari.
- Ha o sa utlwisee karolwana, e bale hape buutle. E balle hodimo.



- Leka ho hopola tlhahisoleding e itseng.
- Etsa mmapa wa mohopolo ka dintlha tsa bohlokwa.
- Ngola kgutsufatso ho o thusa ho hopola dintlha tsa bohlokwa.
- Sebedisa dintlha tse hlhang moo o badileng ho seo o ingollang sona.



Kereiti 6



P u o y a
L a p e n g

KA SESOTHO



Buka ena ke ya:



SESO

Buka

I

TATAISO YA HO SEBEDISA BUKATSHEBETO ENA

Re lakatsa ho o amohela boemong ba bohare ba Bukatshebetso Puo ya Lapeng.

Boemo ba boharengba Puo Ya Lapeng bo maikemisetsong a ho matlafatsa bokgoni ba morutwana ba puo dikamanong, maemong a botho, le ho matlafatsa bobatsi ba bokgoni ba ho etsa mosebetsi wa sekolo dithutong tsohle. Re tshepa hore o tla fumana Bukatshebetso ena e le molemo ho thusa barutwana ba hao ho matlafatsa bokgoni ba bona.

Sebedisa Bukatshebetso
mmoho le dithusathuto tse
ding tsa hao. Tadima CAPS
boemo ba bohareng
Puo ya Lapeng.

Bukatshebetso ena e raluwe ka ho ya ka disekele tsa dibeke tse pedi tsa CAPS. O tla fumana kakaretso ya se tla etswa ho e nngwe le e nngwe ya disekele tsena maqepheng a 1, 35, 69, le 103 Bukatshebetsong ena. Sekele ka nngwe ya beke ya 2 e bokelletswe ho kenyelletsa bokgoni bo latelang ba puo:



Ha re bueng

1 Ho mamela le ho bua(Puo)-dihora tse 2 ka sekele ya dibeke tse 2

Barutwana ba hloka menyetla e tlang kgafetsa ya ho matlafatsa bokgoni ba bona ba ho Mamela le ho Bua hore ba kgone tlhahisoleding, ho rarolla qaka le ho matlafatsa maikutlo le dikgopolo. Bukatshebetso e na le mesebetsi e mmalwa ya ho bua le ho mamela eo o ka e matlafatsang ho netefatsa hore barutwana ba fumana monyetla wa ho kwetlisa mosebetsi wa ho bua.



Ha re baleng

2 Ho bala le ho bona- Dihora tse 5 sekeleng ya dibebe tse 2 CAPS e hloka hore baithuti ba bale le ho sheba dingolwa tse itsengle mefuta ya dingolwa e itseng sekeleng ka nngwe ya dibeke tse 2


Ho bala le ho bona- dihora tse hlano sekeleng ya dibeke tse 2 CAPS e hloka hore barutwana ba bale le ho sheba dingolwa tse itseng le mefuta ya dingolwa e itseng sekeleng ka nngwe ya dibeke tse 2/ CAPS e hloka barutwana ho bala le ho sheba dingolwa tse itseng le mefuta ya dingolwa ho e ngnwe le e nngwe yay a disekele tse pedi. Sena se kenyelletsa ho bala: dipale tse kgutshwane, ditshomo, diketsahalo tse etsahetseng ho yena, mangolo, di email, bukatsatsi, tshwantshiso, diatekele tsa koranta, diatikele tsa dimakazine, puisano ya radiong, dithothokiso, dingolwa tse susumetsang, papatso, ditaelo, ditaelo tsa ho leba le le tsela ya ho etsa. Ho tlatseletsa CAPS e hloka hore barutwana ba bale dingolwa tsa tlhahisoleding tse nang le ditshwantsho; mmapa, tjhate, tafole, ditshwantsho, mmapa wa mohopolo, tjhate ya boemo ba lehodimo, diphousetara, ditsebiso, ditshwantsho le dikerafo.. O tla fumana kgetho e ngata e ntle ya dingolwa tsena Bukatshebetsong ena. CAPS e kgetholla tsela ya ho bala e itshetlehileng mehatong ya se etsah alang pele ho balwa, ho bala, le kamora ho bala. O tla fumana tlhaloso emolemo ya ditshwantsho ya mokgwa wa ho bala kahare leqepheng le ka ple la khabara.

3 Ho Ngola le ho Behela-dihora tse 4 sekeleng ya dibeke tse 2.

CAPS e hloka hore barutwana ba fumane monetla wa ho kwetlisa ho ngola mefuteng e fapaneng ya dingolwa kgafetsa. Bukatshebetso e nehelana ka diforeimi le tlhophiso ya ho ngola ho tshehetsa nehelana ya barutwana ya tsela ya ho ngola, mmoho le dingolwa tse bonwang le tsa mefuta e meng e fapaneng.



Ha re ngoleng



4 Sebopoho sa Puo le Diphetoho

CAPS e nehelana lenane la Dibopoho tsa Puo le Diphetoho tse tshwanetseng ho etswa kereiting e nngwe le e nngwe. Tlwaelo ke hore diketsahalo tsena di ba le "tlhokomediso" e halosang diphetoho tsena.



Ha re ngoleng

Puo

Bakeng sa tataiso e nngwe tadima bukana ya kwetliso ya Bukatshebetso.

Tema 1: Bonnete le ditshomo



Tlaleho ya ditaba

Kotara 1: Dibeke 1 - 2

1 Ho na le eng ditabeng?

Bala o bapise diatikele dikoranteng tse nne.

Shebisisa dintlha tsa sehlooho, ka-mola, seratswana le dihlohwana (*captions*).

Tsepama ho sehlooho, ka-mola, serapa sa selelekela le sehloohwana.

2 Ho bala ditaba

Fumana sehlooho, ka mola, letsatsi.

Seratswana sa selelekela le tshediso ya tse bonwang le tse hohelang.

Araba dipotso tsa diatikele le ho fumana puisano.

Serapa ka atikele le ho fumana sehlooho, ka-mola le ho araba mang, eng, kae, neng, hobaneng le jwangdipotsong.

Tshebediso ya menahano ka mantswe le meeleo ho tloha koranteng. Puisano ka dihlooho tse hohelang mobabdi.

Selelekela sa ditshwantsho o sebedisa tse bonwang le tse hohelang le ditshwantsho.

3 Ho ngola atikele ya koranta

Etso tokiso (polane) ya ho ngola atikele ya koranta o sebedisa mantswe a "eng".

Sekaseka mehopolo le seholophia.

Sebedisang tsela ya ho ngola mehopolo, polanang, ngolanga, lokisang le ho behela.

Ngolang ditaba ka lekgathe lefetile. Ngola atikele ya koranta o sebedisa sehlooho, ka-mola le puisano tse ding.

Itokise o phete puisano atikeleng ya koranta.

Itukisetso polelo ya pehelo e tla ngolwa ka lekgathe lefetile.

Ho rekota mantswe a matjha le meeleo dikshinaring ya hao.

4 Ngola hantle

Selekela sa dipotso ho ikwetlisa ka dipotso, selekela sa moetsi le tumellano ya leeletsi.

Boikwetliso ka tumellano ya i ka moetsi-leetsi.

Selekela ka maemedi.

Ho ngola mantse a matjha le meeleo ya ona dikshinaring ya hao.

5 Ngwanana wa sekolo o pholosa bophelo ba moshanyana

Bala atikele ya koranta.

Shebisisa sehlooho, ka-mola, seratswana se ka pele, letsatsi le kgohedi.

Dipotso tsa polelo tse beilweng hodima dikahare tsa ditaba.

Phetapheto ya pale le tatellano selelekela sa mabisobitso.

Ho sebetsa ka mabisobitso le mabitso a tlwaelehileng.

6 Puo

Ho sebeisa ditsejana.

Ho ngola dipolelo ka puo pehelo.

Ngola sehlooho ka puopehelo o kenyeletsa tsebiso e hlokeheng ho ngola seratswana. Tlosa dipolelo tse sa tsamelaneng le sehlooho.

7 Ho itlhokomela

Bala diatikele tse pedi tsa koranta.

Utlwisia diketsahalo: sehlooho, seratswana sa selelekela, dibonwa le sehlooho sa mantlha.

Serapa sa atikele, ho bapisa diatikele tse ntja tse pedi.

Hlalosa khathunu e tsamaelangle sehlooho. Rekota mantwe a matjha le meeleo ka dikshinaring ya hao.

8 Ho bua ka ditaba

Itokisetse le ho behela puo. Etsa phousetara ho latela puo.

Lekola puo le phousetara o sebedisa mokgwa e nehuweng.

Karolo ya mantswe le ho bala dinoko.

Matshwao a mantswe ho feelwana, kgutlo, makalo, j.j.

Ditshomo

Kotara 1: Dibeke 3 - 4

9 Ka moo mmutfila o qhekanyeditseng Tlou le Leruarua ka teng

Selelekela sa ditsomo. Se tshwara mosebetsi wa ho bala pele, mesebetsi le ponelopele ho sebediswa dihlooho le ditshwantsho.

Bala ditshomo o shebile mophetwa, sebaka le poloto.

Rekota mantswe a matjha le meeleo ka dikshinaring ya hao.

10 Nahana ka Mmutla, Leruarua le Tlou

Tjhebopela ka tlwaelo, thuto le botho ba diphoofolo.

Serapa ka dikahare le dikamano

Ho kgetha mahlolosi a hhalosang mmutfila.

Sebedisitse mahlolosi ka papadi ya setshwantsho sa mmutfila.

Ngola mobapado mme o etse setwantsho sa motho.

11 Kamoo tweba e o qhekanyeditseng Tau le Kwena ka teng

Ho lepa pale ka tshebediso ya ditshwantsho.

Ngola pale o sebedisa sebopheho ka mantswe a bohlokwa le ditshwantsho. Ho ngola pele hohle ho latelwa ke mehopolo, ho polana, ho ngola, ho lokisa le ho behela pale. Ho balla pale hodimo ka dihlopha.

12 Mefuta e fapaneng ya mabitso

Selelekela sa mabitso a tlwaelehileng le a sa tlwaeleheng.

Mosebetsi ka mabitso a tlwaelehileng le a sa tlwaeleheng.

Ho ithuta mabisobitso.

Hlophisa mabitso a tlwaelehileng le a sa tlwaeleheng hammoho le mabisobitso. Buisana ka dikapolelo/maelana le maele. Ngola tlhaloso ya ona le ho taka ditshwantsho tsa ona.

Tlotlontswe: malatodi.

13 Monna ya rekileng letsatsi

Tjhebopela ya pale e itshetlehilile ho ditshwantsho le dihlooho.

Puisano ka pale: dibapadi, sebaka Le poloto.

Rekota mmantswe a matjha le meeleo dikshinaring.

14 Moriting wa sefate

Etsang papadi le itshetlehilile paleng mme le bontsha dibapadi le poloto.

Kopanya mabitso le mahlahosi.

Mosebetsi ka malatodi.

Selekela ka tshwantshano. Bontsha e nngwe ya tsona.

Lekgathe lejwale le bonolo, le lekgathe lefetile le sebedisa tumellano pakeng tsa moetsi le leetsi.

Bapisa proverbs le meleleo wa ona.

Rekota mmantswe a matjha le meeleo dikshinaring.

15 Tse ngata ka puo

Lekgathe lejwale le bonolo, le lekgathe lefetile le sebedisa tumellano pakeng tsa moetsi le leetsi.

Bapisa proverbs le meleleo wa ona.

Rekota mmantswe a matjha le meeleo dikshinaring.

16 Papadi ya makgathe

Ho ithuta Lekgathe lejwale le bonolo, le lekgathe lefetile le lekgathe letlang ka bato ya dipapadi.

Ho iphumana.

Ho sheba na o tseba leqephe la mosebetsi 16 le fetileng.

Rekota mmantswe a matjha le meeleo dikshinaring.



22

24

28

30

32

1 Ho na le eng ditabeng?



Ha re bueng

Sheba dintlha tse ka sehloohong le ditshwantsho tsa dikoranta tse nne mme o bolelle motswalle wa hao hore o nahana hore taba ka nngwe e bua ka eng. E be o bala seratswana se ka sehloohong sa ditaba mme o bone na o ka noha hore ditaba tse setseng di bua kang.



Ha re baleng

Sekolo sa New New Town

Jan Roux Moqolotsi wa Thuto

Mohlomphehi Letona la thuto o butse poraimari e ntjha ya New Town ka Mantaha moketeng wa pulo ya sekolo.

Letona le tsebisitse batho hore sekolo se setjha se hahuwe profenseng ho amohela palo e hodimo ya bana.

O itse “batho ba sebaka seo ba eketsehile haholo haesale maene wa New Town o bulwa mme ba malapa na tlide tulong eo ba batla mesebetse.”

Hobane batho ba thothese sebakeng sena ho hlaha sibakeng tse fapaneng tsa lefatshe, sekolo se tla ruta ka English.

Ho tla etswa boiteko ba bohlokwa hore bana ba tswele pele ho ithuta ho bua, ho bala le hongola dipuo tsa bona tsa lapeng (Sepedi, isiXhosa, isiZulu le Afrikaans).

Baahi ba ne bat habile ke sena mme batswadi ba ikopanya le letona moketeng wa ho jala sefatse

Ba na le dipolane tsa ho aha laeborari le ditshimo tsa sekolo. Thandi ya dilemo di 12 ka pososelo a re: “ke thabitse hoqala kereiti ya 6 sekolong se setjha. Ke tla ithuta haholo”.



Mosi o a thunya

Jabu Dube Moqolotsi wa Ditaba

Seratswana sa selelekela



Bese ya toropong e bile le mosi o yang hodimo ka mora phoso ya motlakase e entseng hore bese e tjhe.

Matsatsi a mane a fetileng, bapalami ba bese ya Sunhill Ma ba theohile beseng ka monyako o morao ka ho thuba fensetere ya tshohanyetso e morao beseng.

“Re bile lehlohonolo ho fumana mekotlana ya rona ya dibuka beseng,” ho bolela Sbu Ndidi

Bapalami ba setse lepalapaleng hobane ba dibese ba hlolehile ho romela bese e nngwe.

Ba Bese ya toropo ba tla lokisa dibese tsa bona tsoohle hore mathata a se etsahale hape.

Pele o bala

Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.

Ha o ntse o bala

Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona. Ha o sa utwlisis serapana seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.

A tla a hlolwa!

Sehlooho



Ann MacDonald

Moqolotsi wa Dipapapdi

Ka- mola

Haesale ho tloha mokgahlelong o fetileng Western Warriors e ntse e hlorisa sehlopha

sa Super Girls Soccer Team.

Ka Labobedi, Mary Sithole wa Super Girls o hlabile dintlha tse pedi ha Anna Smith le Louise Parker ba ekeditse nthla e mong le e mong, e le ha ba thusa Super Girls ho fa Western Warriors thupa ya 4-0 setediamong sa New Town.

“Ho bile molemo ho rona,” ho realo mokwetlise. “Dilemo tse pedi tse fetileng, re bapetse le bona, ba re hlotse, ka hoo ho bile bohlokwa hore re ba hhole.”

Jwale ho jwang ha sehlopha se qadileng ka ho hlolwa ke sehlopha sa kgale mme se hlola ka tlatlapo ya4 – 0? Ho ya ka mokwetlisi wa Super Girls, sekä sheba ho feta ho iphetetsa – se etseng hore di Warriors di rahe bonyane hararo dipalong.

“Leha mokapotene wa rona a ile a lemala, re bapetse ka diresefe ebile ba entse mosebetsi o motle.

“Ho hlola hona ho re kgothaditse haholo!” ho realo Mary Sithole. “Ha re bapala hantle hammohoh ho utlwahala e ka re ka hlola sehlopha se single se seng.”

Moshemane o pholosa lesea

Ngwananyana ya dilemo di tharo o ntshitswe nokeng ke moshanyana wa sekolo, Dumisani Mkhize wa sekolo sa poraemari sa New Town, KwaZulu-Natal.

Matsatsi a mabedi a fetileng, ngwananyana o ne a hlokometswa ke ausi wa hae ya dilemo di robedi, ya ileng a lebala ha ngwananyana a lelera ho ya nokeng.

Mof Dlamini wa Lefapha la Ntshetsopele ya Setjhaba o re bana ba tlameha ho hlokometswa ke batho ba baholo.

Sehloohwana



Dumisani Mkhize ya dilemo di leshome le metso e mmedi o thusa ngwananyana.

Ho bala ditaba



Ha re ngoleng

Sheba atikele ka nngwe hape. Jwale tlatsa dikarabo tsa dipotso tafoleleng e latelang.



Tjhe	Sehlooho ke sefe?	Ka–mola ke eng?	Sena se etsahetse neng? Sebetsa ho fumana letsatsi?
1			
2			
3			
4			



Ha re ngoleng

Taka mola ho
bapisa mantswe
a ka lehlakoreng
le letshehadi le
meelelo ya ona ka
ho le letona.

batho
bongata haholo
ho thotha
ho hong
etsahala hape
ntshwa kaofela

ho tloha sebakeng se seng ho yah ho se seng
nomoro kaofela ya batho ba dulang sebakeng se itseng
a lebala ho sheba
haholo, haholo
a tloha sebakeng
etseha hape
e nngwe

Sheba mela ena o bolelel hore o nahana hore atikele
e bua kang. Dihlooho di hohela batho ka tsela efe?

HLOOHO

PULA E *tlisa*
MASISAPELO

MARULELO *ka*
NOKENG



Mohlodji
OLAHLEHELWA
KE HLOOHO
NTJA
e tsamaisana le
MONNA



Ha re bueng


Kgetha tse pedi tsa
diatikele tsa koranta mme
o bolele ka tsona hore.

Dumelang. Sena se

Koranteng ya kaleno.



Ho etsahetse eng?	Ke mang ya leng moo?



Ha re bueng

Dikoranta ka nako e nngwe di sebedisa ditshwantsho. Sheba ka moo batho bal eng ka teng ebe o bapisa sehlooho le setshantsho. Tlatsa nomoro e nepahetseng.



1 Laduma! Ke rona bahlodi!

2 Ha ke batle ho ya sekolong!

3 Hobaneng ke tshwanelo ho etsa mosebetsi wa sekolo hae?

4 O tshwanelo ho ja ditholwana le meroho e sa phehwang hore o fokotse mafura.

5 Ho bohlokwa hore bana ba bale tsatsi le leng le leleng.

6 Ke thabile haholo!



Ho ngola atikele ya koranta



Ha re esteng

Etsa polane ya atikele ya koranta. Boledisana ka dipotso tse mmapeng wa monahano le motswalle wa hao.



3 Ke mangy a neng a ameha?

1 Ho etsahetseng?

4 E etsahetse kae?


2 Sena se etsahetse neng?

5 Hobaneng?

NGOLA ATIKELE YA DITABA

- Ngola sehlooho se hohelang.
- Seratswana sa pele: Polelong ya hao ya pele kappa bobedi, o tshwanela ho bolela babadi ka mang, eng, neng, kae, le hobaneng. Leka ho hohela mobadi ka ho qala ka polelo e tshehisang, bohlale kappa emakatsang.
- Diratswana tse bohareng: Neha mobadi taba ka botlalo. Kenyeletsa polelo e le nggwe kappa tse pedi tsa batho bao o ba botsitseng. Sebedisa ditsejana ho bontsha seo ba se boletseng.
- Seratswana sa ho qetela: Qetella ka quote kappa seratshwana se hohelang.

- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe ● Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang ● Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.



Ha re ngoleng

Ngola atikele ya hao ya koranta sebakeng seo o se nehuweng. Neha koranta ya hao lebitso. Ngola sehlooho se hohelang ebe o ngola ditaba tsa hao, o sebedisa dinoutsu tseo o di entseng mmapeng wa hao wa monahano. Ha o se o entse sena, tjehntjanang ka diatikele tsa lona le ba bang ka tlelaseng ho bona hore ke mangy a nang le ditaba tse monate.

Letsatsi:

Selelekela

Ho ne ho etsahalang hokae?

Setshwantsho o ngole se hohelang
ka sona

Lebitso la pampiri le
letsatsi

Sehlooho

Ka-mola

Ke mang
ya etsang
hona
mme se
etsahetse
jwang?

Ngola hantle



Fetolela dipolelo o di etse dipotso.
Re o qaletse tse ding.

Ha re ngoleng

O ne a kula maobane.

Na o ne

Ba ile Durban ka Tshitwe.

Na ba ile

O badile koranta maobane bosiu.

Na o

Ba mathile peisong maobane.

Na ba

Ba hlotse papading ya bona maobane.

O rekile mose o motjha.

Ba ne ba bapala bolo ha pula e qala ho na.

O ne a opuwa ke hlooho.

Pula e nele maobane.

Ntja e bohotse katse.

Dipotso ke dipotso hoopla
ho di qetella ka letshwao
la potso.



Moetsi le maetsi di sebedisana hantle polelong e nepahetseng, moetsi le leetsi di dumellana ka nomoro, Sena se hhalosa hore ha o nale moetsi e le nngwe, leetsi le lona le tlameha ho ba nngwe, ha moetsi e le bongata, leetsi le tlameha ho ba ka bongata. Sheba mehlala ena.

1. Moshanyana o tjeka mokoti (moshanyana a le mong).

2. Bashanyana ba tjheka mokoti (bongata ba moshanyana a le mong)

Ha re ngoleng

Etsa hore lebisto ka leng e dumellane le leetsi. Sehela lebisto mola ebe o kgetha leetsi le bapiswang le lebisto.

- 1 Jabu o **dula/dutse** Polokwane.
- 2 Ngwanana o **bapala/pbapetse** netebolo la pele.
- 3 Bashanyana ba babedi ba **kganna/kgannille** sibabadiswa tsa bona.
- 4 O **kena/kene** sekolo sa New Town.
- 5 Re **bapala/bapetse** sehlopheng sa bolo se ka tlasa dilemo di 12.
- 6 Sehlopha **se/di** betere profenseng.

Maemedi a botho



Re ilo sheba maemedi. Sehela maemedi a botho polelong e nngwe le e nngwe ya tse latelang.

Ana ke maemedi a botho:

Nna
Yona rona wena bona



Ha re ngoleng

Jwale shena lenane lena le le lelelel la maemedi a botho ebe o a sehela mola dipolelong tse latelang.



Nna ke sekolong.	Rona re bana.
Yena ke ngwanana.	Wena o motswalle wa ka wa nnete.
Yena ke moshanyana.	Bona ba bapala bolo.
Lona ke palesa.	Rona re ja dijo tsa rona tsa mostheare.

Maemedi a botho

Nna	wena	bona	yona		hao
Wena	rona	rona	yena	yona	ya

Buka eno ke yaka.	Yena o nale buka ya hae mokotleng wa hae.
Nna ke mo hehile buka.	Ena ke buka ya hao.
Rona re ba nehile diphahlo tsa bolo tsa bona.	Nna ke mo nehile dipompong tsa bona.

Re tseba hore Maemedi a botho ke eng, Ho na le mefuta e meng ya maemedi, jwaloka **maemedi a boetsuwa**. Sheba tafole e ka tlase ho bona hore ke afe.

MAEMEDI A BOTHO		MAEMDI A BOETSUWA
Nna	rona	bonna
wena	yena	borona
yona	yona	bowena
yona	yona	bolona
he	him	boyena
yena	boyena	boyona
yona	boyona	botsona
bona	bobona	kabobona

Sheba dipolelo tse latelang mme o sehele mola maemedi a botho le maemedi a akaretsang.

O tlamehile ho ithabisa ka nako ya matsatsi a phomolo.	O se a kgon a ho ikapesa jwale ka ha a se a le dilemo din ne.
O itemaditse ha a ewa sefateng.	Ke ithusa ka ho iketsetsa dijo ha le hae.
Ba itlhokomela ha batswadi ba le mosebetsing.	

Leemediqho ke leemedi le emela lebitso la motho kapa ntho. (Ha e le motho e tla ba yena, bongata e be bona.) A emela moetsi kapa lebitso. Re fumana tshebediso e kang; boyena bongata bobona.

- Pele o qala ho bala atikele ya koranta ena, sheba sehlooho le setshwantsho. Leka ho fumana hore atikele le bua kang.



Ha re baleng

E Smith Motlalehi wa ditaba

Mantaha 27 Hlakola 2015

Pholoso ya sesesi se senyenyane

Bongi Shabalala, ya dilemo di 12, o etsa seholpha sa 5 sekolong se tlase sa Fundani, o ile a pholosa moshanyana wa sekolo ya neng a nwella letamong. Michael Naidoo ya dilemo di robedi, o ne a sesa letamong la Rough haufi le sekolo ka Labohlano motsheare wa mantsiboya. Ho ya ka tlaleho ya ditaba, moshsnyana wa kereiti ya 3 o ne a leka ho qhoma a theoha sefateng empa hloho ya hae e ile ya thula lekala la sefate pele a wela ka metsing. Bongi, ya neng a le tseleng e yang hae ho hlaha sekolong, a bona moshanyana a phaphametse ka hodima metsi letamong. A itahlela ka metsing ho mo pholosa. Ke sesesi se ka seholohong sekolong ebile o na le lengolo la pholoso ya pele.

Bongi o ile a mo ntshetsa ka ntke ho metsi lebopong la noka. A ntano mo hemela. O ne a tseba ho hemela motho ho mo thusa ka



bophelo. Mokgatlo wa sefapano se sefubedu o re ho pholosa batho ka mokgwa ona ho bobebe, empa o tlameha ho etsa ka potlako. Ha motho a ka tlöhela ho hema o tlamehile ho etsa ka potlako,

Ka lehlohonolo le motswalle wa Bongi, Ann. Brown, o ne a iphetela ka tsela ha a tla bona kotsi ena.

Ntja ya hae e ile ya qala ho bohola, mme a ya moo Bongi a neng a thusa teng. O ile a letsetsa mookamedi wa sekolo, ya ileng a bitsa bapholosi ba maphelo a batho.

Bongi o tla fumana kgau ka lebaka la sebete sa hae, la ho pholosa Michael Naidoo.

Hloho ya sekolo, mme Makhanya, o itse o kgalemetseng bana ba sekolo bohole hore ba itshware hantle. O itse ba se ke ba ya letamong ka bo bona.

Mosuwe hloho o kopile bana bohole ho ya sekolong sa pholoso le ho ithuta ho sesa.



Ha re bueng

Bolella motswalle wa hao, ka lenane le nepahetseng, seo se behilweng ke atikele ya koranta.





Ha re ngoleng

Bala atikele ya koranta ebe o araba dipotso tsena.

Sehlooho sa korata ke eng?



Koranta ka-mola ke eng?

Kotsi e etsahetse ka letsatsi lefe? (Temoso: e sebetse ka letsatsi la koranta.)

Ho etsahetseng ka Michael Naidoo? Ngola dipolelo tse tharo o hhalosa se mo etsahetseng. Qala polelo ya hao jwalekaha ho bontshitswe ka tlase.

1) Pele o

2) Yaba o

3) Qetelllong a

Bongi o ne a na le bokgoni bofe bo bobedi ha a pholosa Michael?

Sheba atikele ya koranta hape. Sehella **mabitsobitso** mola (mabitso a batho le dibaka) ka **bokgubedu** le mabitso a tlwaelehileng (mabitso a dintho) ka **bolou**. Jwale tlatsa mabitso ka tlasa dihlooho tse nepahetseng.

Mabitsobitso ke mabitso a batho le a dibaka. Di qala ka tlhaku e kgolo.

MOTHÖ	SEBAKA	NTHÖ
Bongi	sekolo saFundani	sefate

Puo pehelo

Re sebedisa para tse pedi tsa ditsejana ha re neuwe lebitso la sebui ka bohareng ba seo se bolelwang, tjena:

- "Ke ho botsitse habedi," ho relo mme, "ho hlatswa sejana sa hao."
- "Ke kopa o thonake matlakala," ho realo titjhore. "Lebala la dipapadi le ditshila."



Ha re ngoleng

Tlatsa ditsejana dipolelong tsena.



1 Na o tla ya toropong ka baesekelle, ho botsa?

2 Papadi ya bolo e kae ka Moqebelp, ho botsa Ann.

3 Na o kile wa bona movi ya Shrek?

4 Na o ilo bala buka ya Kamoo Mmtla o qhekanyeditseng Tau le Kwena ka teng?

5 Na o ikile wa bala buka e bitswang "*Children's Play*".

6 Qeta mosebetsi wa hae wa sekolo pele, ho bua mme, kappa o keke wa sheba TV.

7 O kotsing! ho hoeletsa Thami. Mme wa hao o ho bone o etsa hono.

8 Ke kgathetse haholo, ho realo Mandu. Ke ilo robala ka 7 p.m.

9 Kuku eo e nkga ha monate, ho realo Ntatemoholo ho Mandu, ha a entsha ka ontong.

10 Ke lakatsa eka nkabe ke tseba hore titjhore ya ka ya selemo se tlang e tla ba mang, ho realo Thandile.



Ngololla dipolelo tsena ka lekgathe lejwale, eka diketsahalo di etsahala hona jwale.

Bongi o thusitse moshanyana wa sekolo a nwella letamong.



Moshanyana o ne aleka ho qhoma ho tswa lekaleng la sefate.



Bongi a qhomela ka letamong a ntshetsa moshanyana lebopong.



Ha re ngola ka filimo, DVD, video kapa buka, re ngola lebitso la yona ka hara ditsejana, tjena:

• Ke bone setshwantsho sa "Mad Buddies".

• Ke badile "*Harry Potter and the Goblet of Fire*".





Ha re ngoleng

Le sheba dipolelo tse ka tlase mme o tlose tse sa tsamaelaneng le sehlooho. Ebe o ngola seratswana dibakeng tseka tlase.o tla tshwanelo ho ngola dipolelo ka lenane le nepahetseng.

Bongi o thusitse moshanyana. (polelo ya sehlooho)

Moshanyana o qhometsa ka letamong.

Bongi o bone moshanyana ka metsing.

Mahlaku a matala.

A thula lekala la sefate ka hlooho a wela ka metsing.

Seratswana se setle se na le mohopolo wa mantlha o le mong kapa mookotaba. Tulo e ntle ya ho bolela polelong ke seratswaneng sa pele. Ha o batla ho bua ka sehlooho se seng, o tshwanelo ho qala seratswana se setjha.

Letamo le letle.

Ka lehlohonolo Bongi a feta ka moo.



Ha re ngoleng

Sehella mohopolo wa mantlha mola kappa sehlooho polelong enngwe le e nngwe.

Motswalle wa ka o ssiiwa ke bese hosing ho hong le ho hong.

Selefounu ya ka e wele ya tjhwatleha.

Ke ya boikwetlisong ba mmino letsatsi le leng le leng la bobedi.

Ke lahlile buka hobane e ne e le metsi.



Ha re baleng

- Ho na le diatikele tsa ditaba tse pedi leqepheng lena.
- Sheba dihlooho ebe o sheba ditshwantsho.
- O nahana diatikele tsena di bua kang?
- O nahana di na le ho hong ho tshwanang?



Daily news

13 Hlakubele 2015

Melao e metjha ya ho tsuba e sireletsa bana

Bana ba ka fetang halofo ya lefatshe ka bophara ba hema moyo o tletseng mosi wa kuae, mme 5% ya mello Afrika Borwa e bakwa ke kuae. Molao o motjha wa ho se tsube o sireletsa bana.

Mokgatlo wa Lefatshe wa tsa bophelo (*World Health Organization*) o kgalemela ho tsuba ho sa natswe (ho hema mosi wa kuae e tsujwang ke e mong) ho baka malwetse haholoholo baneng.

Molao o motjha wa ho tsuba Afrika Borwa o ikemiseditse hore thibela batho ho se tsube haufi le bana.

Hona ho tla sireletsa ho hotsuba ha bobedi ho tlisang malwetseng a kang sefuba, lefuba, matshwafo, le a mang.

Molao o motjha ha o dumelle batho ho tsuba ka makoloing ha o tsamaya le bana ba ka tlasa dilemo tse 12.

Bana ba ka tlasa dilemo tse 18 ha ba dumellwa moo ho tsujwang.



Hodima moo, barekisi ba kuae ba tlameha ho beha ditshwantsho tsa kuae moo ba rekisang ho bontsha hore kuae e kotsi maphelong a bona. Ba bang ba ngolamekotlaneng ya kuae mantswe a kang “sekontiri se tlase”, “sekontiri se bobebé” le “sekontiri se bohareng” ka kuae.

Ba bang ba ngola hona hore batho ba nahane hore kuae e bobebé e na le malwetse a tlase ho feta e tlwaelehileng. Empa hona ho kgelosa batho. Kuae e bobebé ha e fokotse malwetse.

Mokgatlo wa *National Council Against Smoking (NCAS)* o re: “Molao o motjha o na le seabo maphelong a batho. 22% ya batho ba Afrika Borwa ba a tsuba ha 78% e sa rate ho hema pela batho ba tsubang.

Ho tsuba ho tlisa lefu. Kuae e bolaya batho ba 44 000 Afrika Borwa ka selemo, hona ho feta batho ba bolawang ke kotsi tsa makoloi hararo.”

National Geographic Kids

Phato 2015

E tjhele

Ha mohlokemedi wa ngwana, Maria Howard a utlwa Willie, papagae e re “Mme, Ngwana!” o tsebile ho na le se fosahetseng. A matha ho bona hore ho etsahetseng a fumana ngwana ya dilemo tse pedi Hanna Desai a kgangwa ke dijo mme a ba mosehla ke hohloleha ho hema. Maria a kgona ho ntsha dijo tseo (ka ho sebedisa thuto ya thuso ya pele eo a ithutileng yona) a pholosa Hanna.

Papagae Willie e ne e tseba hore Hanna o kotsing e batla hore Maria

a thuso. Ba thuto ya lefatshe ya Setjhaba ba tseba hore papagae ke nonyana e bohlale.

“Ba kgona ho fofonela ntho tse tshosang. Ba kgona ho sebedisana le batho ka ho ba hlokomedis kotsi.”

Kajeno Hanna o pholohile kotsing ke ngwana ya thabileng e motle ha papagae Willie e mmatla pela hae ka nako tsohle.

E mo latela hohle moo a yang, ebe e re, “ke a rata”


(E fetoletswe ho hlaha National Geographic Kids Phato 2010)





Ha re ngoleng

Bala diatikele bobedi ba tsona ebe
o araba dipotso tsena.



Diatikele tsena tse pedi di tshwana ka eng?

Melao ya thibelo yah o tsuba e ka thusa bana jwang?

Hobaneng ho sa loka ho ho ngola kwa e “bobebe” kwaeng?

Ke ditsebi difeng tse bolelwang tse kgahlanong le ho tsuba?

Ke ditsebi difeng tse bolelwang ditabeng tsa papagae?

Ke eng ho sa hlakeng hantle ditabeng tsa ho tsuba?

(Temoso: Sheba ditlhaloso tse pedi masakaneng a dikoranta tse pedi).

Khathunu ena e fana ka maikutlo afe mabapi le ho tsuba?




Ho bua ka ditaba



Itokisetse pehelo ya ho bolella barutwana ba kereiti ya 6 ka kotsi ya ho tsuba le hore kotsi ya "ho tsuba ntle ho maikemisetso" le hore hobaneng e sa lokela bophelo bo bottle. Ngola dintlha tse nne tseo o tla di kenyelletsa puong ya hao. Hlahloba pehelo ya hao ka ho sebedisa lenane la ho hlahloba le leqepheng le ka lehlakoreng le leng.

Jwale etsa phousetara ho bontsha hore ho tsuba haufi le bana ha ho a ba lokela. Ha o qetile phousetara, sebedisa lenane la ho hlahloba le leqepheng le le ka lehlakoreng le leng ho e hlahloba.



T L O T L O N T S W E

Karolo ya lentswwe



Taka mola ho arola mantswe ana ka dinoko ebe o tlatsa nomoro ya dinoko tseo o di tholang. Jwale kgetha mantswe a 8 o a sebedise ho etsa dipolelo bukeng ya hao ya ho ngolla.



Ha re ngoleng Na tsena ke dipotso, dipehelo kappa makalo?

Tlatsa ? kapa ! kapa •.

Bese e tsamaya ka nako mang

O seke wa feta ha roboto e le kgubedu

Na o ilo bapala tjhese hosane

Kopanya botoro le tsikere

Ke letsatsi le tjhesang

Na o nahana hore pula e tla na hosane



Ha re ngoleng

Sebedisa lenane ho cheba pehelo le phousetara.

Tshwaya (✓) ho bontsha 😊 haholo 😐 hantle 😞 e sang hantle

Tjhebo ya lenane la phousetara

Na sehlooho se hohela kgatleho?			
Na phousetara e na le setshwantsho se thusang molaetsa?			
Na o nahana hore moalesta o tla sususmelletsa batho hore ba se tsube?			
Na itsebiso ya phousetara e tobile?			
Na phousetara e ka lokiswa jwang?			

Felehetsa		phoso		kanngwe	
Fumane		nook		phetapheto	
Etsahetse		bapalami		pehelo	
Ma/ka/lo	3	potso		ya ho etsa	



Tjhebo ya lenane la pehelo

Na ke pehelo yaka e ne e latelana ka tshwanelo?			
Na ke nehile batho tsebiso e lekaneng ka seholoooh?			
Na ke sebedisitse puo e tshwanetseng bamamed?			
Na ke ile ka labella bamamedi ha ke etsa pehelo?			





Ha re bueng

- Sheba ditshwantsho mme o bolele hore o nahana hore pale ena e bua kang
- Sheba dibapadi tsefapaneng le sebaka moo pale e etsetswang teng.
- Bala serapa sa pele le sa ho qetela. Akanya hore ho tla etsahala eng. Bapisa seo o se badileng le seo o se akantseng.

- Sehlopha se seng le se seng se na le dipale tseo di di ratang tseo ba di bolellang batho hangata.
- Dipale tsena di bitswa ditshomo.
- Pale ena ke tshomo ka mmuntlanyane ya tletseng maqheka.



Ha re baleng

Ka tsatsi le leng, mmuntlanyane o ne o tsamaya lebopong la lewatle, ha a tla bona Tlou le Leruarua di buisana. Mmutlanyane o ne o batla ho mamela hore ba reng.

A paqama lehlabatheng a thea tsebe. Leruarua o ne a re: "Tlou wena o phoofolo e matla ka ho fetisa diphooftolo tsohle lefatsheng. Ha re ka sebedisana mmoho, re tla etsa diphooftolo tsohle di etse seo re se batlang."


"Ke dumellana le wena," ho realo Tlou "ke nthha ya bohlokwa eo o e bolelang. Re tshwanelo ho sebedisana mmoho."

Empa mmutla a bua a le mong are, "ha ke na dumela seo, hohang, ha ho na motho ya tla ntaela mona. Ke tla ba qhekanyetsa." Ke eo a tsamaya a tlola tlola a dikela morung. A fumana thapo e telele e thata. A kgutlela ho leruarua ho bua le lona.

"Leruarua," o realo. "o phoofolo e matla haholo. Na nka kopa hore o nthusa?" "Ee, nka o thusa" ho realo Leruarua, a ikutlwaa a thabile hobane ho itswe o matla haholo. "Nka othusa kang?"

Mmutla a re, "Ke na le kgomo e haneletseng seretseng morao morung." Na o ka nthusa ho hula kgomo eo?" "Ee," ho bolela Leruarua "Ke tla thabela haholo ho o thusa." Mmutla wa tlama thapo mohatleng wa leruarua, A re, "ke tla tlama lehlakore le leng kgomong. Emela hore ke letse sekupu sa ka pele o ka qala ho hula."

Mmutla wa siya leruarua lewatleng ho ya batla Tlou. "Tlou" a realo, "o phoofolo e matla haholo. Na nka o kopa hore o nthusa?"




Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. ● Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.

Ha o ntse o bala

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona. ● Ha o sa utwlisis serapana seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.



"Ee, nka o thusa" ho realo Tlou, a ikutlwa a thabile hobane ho itswe o matla haholo. "Nka o thusa kang?"

Mmutla a re, "Ke na le kgomo e haneletseng seretseng morao morung", Na o ka nthusa ho hula kgomo eo?" "Ee," ho bolela Tlou "Ke tla thabela haholo ho o thusa. Ke matla haholo nka hula dikgomo tse mashome a mabedi!" "Ke a leboha," ke Mmutla eo, mme a tlama lehlakore le leng mokading wa Tlou.


"Ke tla ya tlama lehlakore le leng la kgomo. Emela hore ke letse sekupu sa ka pele o ka qala ho hula." A realo, mme a matha. Ka hara

muru, mmutla wa dula fatshe wa letsa sekupu. Leruarua la qala ho hula le Tlou ya qala ho hula, ka nakonyana thapo ya sarolloha ya eba thata. Tlou ya potapotisa lerapo mmeleng wa yona. Ya tiisa, haholo leruarua le iphumane le hulelwa lewatleng. Sena se ile sa mo kgentsha haholo. Jwale Leruarua la qhomela tlaase ka lewatleng. Hona e ne e le ho hula.


Ya etsa hore Tlou a thelle fatshe amme a wele ka hara lewatle. Tlou a kgena haholo; a hula ka matla a maholo. Moo lerapo e fellang. Leruarua la qhoma, ho tswa ka metsing "ke mang ya nkgulang?" ho botsa leruarua. "Ke mang ya nkgulang?" ho botsa Tlou.

Jwale ba hlokomela hore e mong o hulela ka mona ha e mong a hulela ka mane. "O nqhekanyeditse!" ho kgaruma Tlou. "Ke tla o ruta hore o se nketse sephoqo!" ho bua Tlhapi.

Ba qala ho hula thapo hape.
Empa ka nako ena Thapo ya kgaoha.
Leruarua le Tlou bBa wela fatshe ka bobedi ba wela ka sa morao. Sena sa ba kgentsha haholo, hoo ba ileng ba kgaotsa ho buisana hape. Bobedi ba bona ha ho na ya ileng a busa diphoofolo lefatshe le diphoofolo tsa lewatle.
Mmutla wa dula morung wa tsheha wa ba wa tsheha.



Nahana ka Mmutla, Leruarua le Tlou



Ha re bueng

Nahanang ka pale.

- Poloto ya pale ke eng?
- Hobaneng Tlou le Leruarua ba ne ba nahana hore ba ka sebetsa mmoho?
- Hobaneng o nahana hore mmutla a ne a batla ho thibela sena?
- O nahana hore Tlou le Leruarua ba a buisana hona jwale?
- Hobaneng o nahana hore Mmutla o fumane sena se tshehisa?
- Bolella motswalle wa hao pale ena ka lenaneo le nepahetseng.



Ha re ngoleng

Tshomo ke pale ka dintho tsa boloi, diphoofolo, dimela le dibaka. E bolella pale ka molaetsa o rutang mokgwa. Ditshomo tse ngata di na le diphoofolo tse ka buang mme tse ngata din a le ditweba, mebutlanyane le diphokojwe tse ikemiseditseng ho bolaya kappa tse bapalang maqheka ho dibapadi tse ding. Steriotype ke eng?

Ha mmutla a ne a batla ho utlwa hore Tlou le Leruarua ba bua ka eng, o ile a etsa eng?

Mmutla o ile a kopa Leruarua le Tlou hore ba mo thusa ke eng?

Mmutla o thatetse thapo hokae?

Ho ile ha etsahala eng ka Leruarua le Tlou?

Hobaneng mmutla a ile a balehela morung?

O ka rata motswalle ya tshwanang le mmutla? Hobaneng?





Tlatsa mahlalosi a 6 a hlilosang Mmutla.

Ha re ngoleng



Re tseba hore dipapapdi paleng
ke batho ba jwang ka seo ba se
bolelang kappa etsang.



Sebedisa mahlalosi ho ngola seratswana ho hlalosa mmutla. Ngola tlhalosa hamper feela.
Kopa motswalle wa hao ho e lokisa diphoso mme o ngole tlhaloso e lokisitsweng
sebakeng se siilweng.



Jwale re hlalosetse botho ba motswalle wa hao wa nnete. Bolela hore hobaneng
e le motswalle waaa hao wa nnete le seo o se ratang ka yena.




Ha re esteng

Sheba ditshwantsho tsena tse robedi ka hloko mme o leke ho bona hore di bua ka eng. Sebetsa le motswalle wa hao.

- Bolela ho etsahalang setshwantshong. Pale ena e tshwana le ya pele.
- Jwale bolela pale ya ka mantswe a diphoofolo. Hona ho bolela hore, pale ena e theuwe ka seo diphoofolo tsena di se buang.

Ngola teraft papmring, mme o kope motswalle wa hao a e shebe.

Sebdisa mantwe ana ho o thusa.



Ha re ngoleng

Jwale ngola pale ya hao ka makgethe housi le ditswantsho tse nepahetseng.



1



2



3

Letsatsi:



4

Handwriting practice lines for the number 4.



5

Handwriting practice lines for the number 5.



6

Handwriting practice lines for the number 6.



7

Handwriting practice lines for the number 7.



8

Handwriting practice lines for the number 8.

Mefuta e fapaneng ya mabitso

Le se le tseba ka mabitso a tlwaelehileng le mabitsobitso. Ha re nahaneng ka mabitso a mang.

Mabitso a tlwaelehileng

Ana ke mabitso a dintho tseo o ka di boning wa ba wa di tshwara.



Jwale ngola mabitso a hao a tlwaelehileng.

Mabitsobitso

Ana ke mabitso a totobetseng a batho, dibaka, dibuka, difilimi jwalojwalo.



Lebitsobitso le qala ka tlhaku e kgolo ka dinako tsohle.

Tlatsa mabitso a batho le dibaka tafoleng e ka tlase.

Batho	Dibaka



Mabitsokgoboka



Ana ke mabitso a dihlopha tsa batho le dintho.



Ngola mabitso a akaretang.




Ha re ngoleng

Hlophisa mabitso ana dikholumong tse nepahetseng. Sebedisa tlhaku tse kgolo ho mabitsoobisto oohle.

Mabitso kgopololo

Ana ke mabitso a dintho tseo re kekeng ra di bona, tshwara, nkgella, utlwabohloko bona.

Ngola a mang a mabitsokgopololo.



Khalentara	thabo	setulo	lerato	anna	kgau
kobo	jacob	holpe	kgena	smith	tshepa
katiba	tshepa	katiba	kgohomosa	khomputa	buka
zuma	nnete	lenyele	kgothatsa	polokwane	phupu

MABITSO A TLWAELEHILENG

MABITSOBITSO

MABITSO KGOPOLO

Maele



Ha re ngoleng

Bua le ba sehlopha sa hao ka moelego wa nnete wa maele a takilweng.

Ngoal seo o nahanaq hore maele a a se hlalosa.

Ntate o ratwa ke mobu. Dijalo tsa hae di atlehole .

Ho lekola maela

Dipuo tsohle di na le dipolelo tse tlwaelehileng tse sa boleleng seo di se tjhong. Mohlala, ha re re " le sele le bohweng ba ntja," re bolela hore ho hlakile kantle.

Ngwaneso ha a na sefuba. Bohle ba se ba tseba ka lekunutu leo.



Jabu ke ntidi, o be a ntse a dutse moo ho nang le banana.

Kei le ka bohela setshantsho se tshosang, moriri w aka wa ema.

Taka setshwantsho ho hlalosa maele ana a mabedi.

Jwale bapisa mantswe ana le malatodi tsa ona. Ha o qetile hona, arola lentswe ka leng ho ya ka dinoko tsa ona.

Malatodi ke mantswe a kgahlanong le mantswe a mang.

Kgo/thatsa	nnyane	tlwaelehile	bonolo	lelatodi
Kgo/tha/tsa	nnyane	tlwaelehile	bonolo	lelatodi

Monna ya rekileng letsatsi




Ha re bueng

- O nahang ka sehlooho sa leqephe tshebetso lena?
- Na o nahana pale ena e ka ba ka ntho e kileng ya etsahala ka nnete?


Jwale sheba ditshwantsho o nahane ka lefatshe leo tshomo ena e hlhang ho lona.




Ha re baleng



Ho kile ha eba le monna ya neng a ruile haholo. Ka bomadimabe o ne a le lonya a le kgopo. O ne a le lonya le ho ba kgopo hoo batho ba motseng ban eng ba mo tshaba. Ho ne ho se mang kapa mang ya ka mo atamelang haufi le ntlo ya hae kapa ho buisana le yena. Ka le leng la matsatsi a tjhesang haholo monna ya lonya kgaleha ka tlasa sefate ka ntle ho ntlo ya hae. Ha a phaphama a fumana moshemane haufi le yena, a utlweletse monate wa moriti.




Morui: O etsang ha ka mona? Tsamaya, ke moriti waka ona!



Moshemane: Ona e ke ke wa ba moriti wa hao. Sefate sena ke sa motseng mona.

Morui: Hei! Sefate sena le moriti wa sona ke tsa ka!



Moshemane: Jwale he, monghadi, ke kopa ho reka moriti wa sefate sa hao.

Morui: Ke tla o rekisetsa moriti ona ka gauta tse hlano.

Moshemane: Nka monghadi, gauta ke ena. Ke a leboha, jwale ke nna monga moriti ona.

Monna ya lonya a kenya gauta ka pokothong a thaba.

Pele o bala

Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. ● Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.



Ha o ntse o bala

● Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona. ● Ha o sa utwlisis serapana seo, bala hape o iktile. Se balle hodimo.


Ha morao, letsatsi la dikela, moriti wa eketseha ho fihlela o aparela ntlo ya morui. Yaba moshemane a kena ka sebete ka tlung.

Morui: O etsang ha ka mona? Tswa, setlatla tote!

Moshemane: Mongahdi, moriti wa sefate o kwahela ntlo kaofela, mme moriti ona ke wa ka, le ntlo ke ya ka.

Ka ho halefa, monna ya lonya a baleha. Batho ba motse kaofela ba bokana ho tla bona ntlo, le ho dula tlasa moriti wa sefate. Ba roris a moshemane hore o ba thusitse.

Tshomo ho hlaho Japan



Ha re bueng

Na o nahana hore ke pale ya nnete? Hobaneng?

Re tshwanetse ho ithuta eng paleng e tjena?

Hobaneng o nahana hore batho ba dinaha tse fapaneng tsa leftshe ba rata ho bolela dipale tse tjena?



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso.

Dibapadi tsa tshomo ena ke bo mang?



Hobaneng monna ya lonya a batlile a kgangwa ke mathe ha a kenya gauta ka pokothong?




Ha re esteng

Ka dihlopha tsa lona, etsang tshwantshiso ka pale ena. Le tla fumana ho le bobebé hobane e ngotswe jwalo ka tshwantshiso. Nehang pale ena qetello e ntjha. Etsetsang tlelase ya lona papadi ena. Fumanag sehlopha se qetelletseng pale hantle.



Ha re ngoleng

Etsetsa lekgethi sedikadikwe polelong tse latelang. Sehella lebitso leo lekgethi le le hlilosang mola.



Monna wa morui o ne a dula ntlong e kgolo.

Sefate se setala se etsa moriti o molelele.

Moshemane a etsetsa batho ba motse mokete o moholo.

Moshemane ya bohlale a dula moriting wa sefate.

Monna ya lonya ha a ka a dumella moshemane ho dula tlasa sefate se setala.

Le a tseba hore
lebitso ke lebitso
la motho kappa
ntho. Lehlalosi
le re bolella ka
lebitso. Mohlala
ke ona. E ne e le
monna ya lonya.

Sehela lekgethi mola dipolelong tse latelang.

Jwale ngola phapang ya lehlalosi sebakeng se ka letsohong le letona. Re o etseditse mohlala wa pele.

Mmino wa radio o hodimo .	fatshe
Batho ba motseng ba ne bat habile ha monna ya lonya a baleha.	
Batho ba motse ba thabileng ba ne ba tantsha.	
Ishmael o kgile diapole sefateng se selelele.	
Moshemane o rekile koranta.	
Nadia o nwele galase ya lebese le futhumetseng.	
Ke letsatsi le tjhesang.	
Dibuka di ne di le shelofong e hodimo.	
Mong. Shabalala o kganna koloi e ntjha.	
Mbali ke yena ya sesang kapele seholpheng sa rona.	





Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tsa **lekgathe lejwale** ka **lekgathe letlang** ebe o di ngola ka **lekgathe lefetile**.

Ho a tjhesa.

Hosane ho tla tjhesa.

Maobane ho ne ho tjhesa

Puls e na
ditlwebele!

Hosane

Maobane

Ke a fiela

Hosane

Maobane

Re ja tlhapi le
ditjhipisi

Hosane

Maobane



Tshwantshanyo ke eng?

"O na le pelo ya lejwe: le "sefahleho sa setshwantsho" bobedi ke ditshwantshanyo. Ntho e le nngwe (pelo) e hhaloswa ka hore ke ntho e nngwe (lejwe) Ha o sebedise "jwaleka" kapa "tje" ho kobiso. Ho ye ho be le di tshwantshanyo o dithothokisosng.



Ha re bueng

Bolela hore
ditshwantshanyo
tsena dimobilella.
Taka setshwantsho sa
e nngwe ya tsona.

O na le pelo ya gauta.

Ke naledi e phatsimang sekolong sa rona

O na le pelo ya tau.

O se ke wa mo rata hobane o na
le botho ba moriti.

Tse ngata ka puo



Ha re ngoleng

Hopola re sebedisa **mo** ha e le bonngwe ba
moetsi le **ba** ha moetsi a le ka bongateng.

Sehella moetsi polelong ka nngwe. Ebe o etsa hore moetsi a utlwane le leeetsi.

1.	Ntja ena e/di bohale.	Ntja ena e bohale.
2.	Ditamati tsena di/ba butswa	
3.	Jabu le Peter ba/wa bapala bolo.	
4.	Ttelase ya Kereiti ya 2 class e/ba lerata haholo.	
5.	Dikuku tse e/di monate.	
6.	Bana ba/di fihla morao ho nako sekolong.	
7.	Leino la ka le/a nohloko.	
8.	Mme wa ka o/ba lebenkeleng.	
9.	Sehlopha sa bolo se/ba lokile.	
10.	Sekepe se/ba sesa hara maqhubu	

Leka ho sebedisa lekgathe lefetile mona.
Re sebedisa mo ha e le moetsi a le mong
kappa ba ha ba le bangata.



1.	Bashemane o/ba fihlile morao ho nako sekolong.	Bashemane ba fihlile morao ho nako sekolong.
2.	Ba sehlopha sa bolo se/ba ne ka beseng.	
3.	Baoki o/ba ne ba thusa bakudi.	
4.	Dikuku e/di ne di le monate.	
5.	Borapolasi o/ba ne ba jala puleng.	
6.	Dipere e/di ne di le setaleng.	
7.	Maoto a ka le/a bohloko.	
8.	Batswadi wa/ba ka ba kerekeng.	
9.	Re ne a/re le baesekopong.	
10.	Mohlape wa dinku e/o lebaleng.	

Nyalanya dikapolelo tsena le meeleo ya tsona. Ngola nomoro mabapa le karabo e nepahetseng.

Lesisitheho le ja kgomo.

3

Ho inela matsoho metsing.



Nonyana tsa siba le leng di fofa mmoho.



Hae ke mofuthung.



Matsoho a hlatswana.



Moloi ha a mele ditshiba.



TTlou ha e hlolwe ke morwalo.



L e pele di na le baji.



Di a bela di a hlweba madiba ho pjha a mata.



Boroko ke sera.



Ha le fete kgomo le je motho.



Batho ba a thusana.

1

Lebitla la kgomo ke molomo.

2

Lapa leno ke moo o phuthuluhang.

3

Le moo o yang o tla fumana ho ntse ho le tjena.

4

Mosebetsi o bobebé ha o etswa ke batho ba bangata.

5

Maemo a fetoha.

6

O fumana haholo ha o qadile mosebetsi ka nako.

7

Ha o no bona boleng ba motho ka tshobotsi.

8

Batho ba rata hob a le batho ba tshwanang le bona.

9

Motho o kgaleha a sa lemohe.



Ha kgomo e shwele ha e lahlwe e a jewa.

Ho lekola dikapolelo

Dikapolelo ke puo e nang le molaetsa wa ho laya.

Papadi ya makgathe

Papadi ya makgathe - ke mang eo e tla ba mohlodi?



- Lahlela letaese
- Tsamaisa letshwao
- Sebedisa nako o etsa polelo
- Ya tla fihla qetellong pele ke mohlodi.
- Puo tsa nako bakeng sa dinomoro tse fapaneng di ka fumanwa dibopehong tse motopo tse tshweu katlaase.



Re sebedisa masupi a mang ha
re bua ka se ikgethang, tulo kapa
motho.

Mohlala: Ke kopa buka **eo** o e
kadimmeng ho nna
Ke motho **eo** re mmatlang

Re ka sebedisa lentswe **feela** ha
re bua ka se sa ikgethang.
Mohlala: Mokotla **feela**
Motho **feela**

Moshemane wa moriri o mokgubedu o fihlile maobane
(moshemane ya itseng)

33 ea p 33ea pole (apole enngwe le e nngwe)

Ke kopa bukea eo o e nkadimileng ho nna hle (buka e itseng)

O na le mokotlana o moholo (mokotlana o mong le o mong)

O na le mokotlana o moholo oo re o sebedisang ho Kenya diphahlo tsa bolo
(mokotlana o moholo o itseng)

Ke ne ke le ka koloing ha kotsi e etsahala (koloi e itseng)

Na o na le selefounu? (selefounu e nngwe le e nngwe)



Papadi ya makgathe

Ho hlahloba feela



Ke tseba mefuta ya mabitso: mabitsobitso, mabitsokgopololo, mabitsokgoboka.

Nka bala tshomo.

Nka ngola tshomo.

Nka bapisa moetsi le leetsi.

Nka bala atikele koranted.

Nka ngola atikele ya koranta.

Ke tseba maele.

Nka sebedisa dantonyma.

Nka sebedisa malatodi.

Nka araba dipotso tsa kutlwisiso tse hodima seo ke se badileng.

Nka araba dipotso tse tswang serapa hodima seo ke se badileng.

Nka rala phoustra e molemo.

Nka rala phousetara ya tlhahisoleseding.

Nka rala sebopoho sa setshwantsho.

Nka ngola setshwantsho sa mophetwa.



Tema 2: Tshutshumetsso le thothokiso

Sengolwa se susumetsang Kotara 1: Dibeke 5 - 6

17 Ho bala dipapatso

36

Bala papatso.

Ho tadinimisa sengolwa se tsosang maikutlo, ditshwantsho, le ditsela tse kang ditshepiso le mekgwa e tsosollang maikutlo.

Ho fumana bamamedi ba kgethilweng le mekgwa e susumetsang.

Amanya seholpha se kgethilweng ho mokgwa le tsela ya ho bua.

Araba dipotso hodima papatso le ho bona mekgwa le ditsela tse sebedisitsweng.

18 Ho rala papatso ya ka

38

Puisano ka mekgwa yah o bapatsa.

Puisano ka dikeletso.

O phethela tjhale ya tatellano bakeng sa ho rala papatso. Puisano ka ditsela sa ho susumetsa mmadi.

O bokella papatso a latela mehato yohle ya pele ho ngolwa: ho sekaseka, boitokiso, rala, ho hlophisa le ho etsa pehelo ya papatso.

19 Kala bukana ya bohahlaudi

40

Tokiso le ho rala karete ya Z ya bukana ya bohahlaudi Afrika Borwa.

Sekaseka dintlha le seholpha.

O sebedisa tsela yah o ngola: sekaseka, tokiso, rala, hlophisa le pehelo.

Ho sebedisa seo a se fuweng ho thus aka tatellano e utlwahalang.

Ho rala bukana e fanang ka tlhahisolededing e loketseng bakeng sa ba ka thusang, mmoho le ditefo.

Lokisa le ho fana ka dibuka tsa disehwa ka makgethe.

Ngola mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hae.

20 Tokisetso ya phamfolete

43

Rala phamfolete ya hao.

21 Hokela puo

44

Tsebiso ya dipolelonolo le dipolelo mararane.

Tsebiso ya makopanyi.

Moetsi le moetsuwa.

Ho kgetholla moetsi le moetsuwa dipolelonolong le dipolelomaranen.

Bopa dipolelomaranare a sebedisa makopanyi(le, empa, hobane, kahoo le le ha ho le jwalo).

22 Ho susumetsa

46

Puisano ka nako tseo dikgang tse susumetsang di sebediswang. O bala dikgang tse susumetsang a tadinime ho seholpha se kgethilweng, pehelo le ho hola ha kgang.

23 Ho ngola kgang e susumetsang

48

O lokisetra pehelo a sebedisa mmapa wa mohopolole okanaesara.

Ho latela tsela yah o ngola: sekaseka, boitokiso, ho rala, ho hlophisa le ho nehela.

O hlahloba kgang ka ho ngangisana le ho bua.

O ngola dintlha ka makgethe a sebedisa foreimi.

Disebediswa tsa.....

24 Disebediswa tsa thothokiso le tse ding

50

Tsebiso ya ditsela tsa boroki, ho kenyaletsa tshwantshiso, tshwantshanyo, malatodi, onomatopia, phetapheto le phetelletso.

*Di akarereditswe mona kaofela e seng hob eke 9 – 10 ka lebaka la sebaka. Matitjhhere a ka kgutlela mona leqephetshebetson lena bekeng ya 9 – 10.

Puisano tse buang

Kotara 1: Dibeke 7 - 8

25 Puisano bosiu bo bonolo

52

Mesebetsi ya tlhahiso e kenyaletsang ho noha ho sebediswa matshwao a bonwang ho noha sengolwa.

O tadima seo mmele wa motho o se buang, mmoko wa puo le tshebediso ya lentswe.

O bua ka sebopheho sa sengolwa.

O amanya sengolwale dibui.

26 Tjhe bo mong Tau!

54

O bala pale. O tsepama ho dibui le seo ba se tjhong.

O qetella mosebetsi wa kutlwisiso e itshetlehileng moeeling wa sengolwa.

O tshwantshisa pale le mopheti mmoho le dibui tse fapaneng.

27 Tokisetso ya tshwantshiso

56

O sebedisa okanaesara ho rala pale.

O kgetha seholoho, baphetwa, tikolohokapa sebaka, photo le molaetsa.

Ngola tshwantshiso a sebedisa foreimi ho tataisa tsebiso ya baphetwa.

Nehelana ka tshwantshiso a fa barutwana ba fapaneng seholpheng dikarolo.

Tadima boemo ba ditshwantshiso.

28 Ho tlaleha ka seo ba se buang

58

O sebedisa matshwao a diabulwa le diakwalwa.

Bopa dipolelo mararane. O sebedisa malatodi le mahlasangngwe.

Maqephe a thothokiso

Kotara 1: Dibeke 9 - 10

29 Boithabiso thothokisong

60

O bala thothokiso " Ho ithimula ho tshabebang" haholo.

O utlwi morethetho mme o opa ho ya ka oona.

O tadinimisa ho mantswe a raemang.

O ngola thothokiso e raemang.

O latela motjha wa ho ngola: sekaseka, tokiso, ho rala, ho hlophisa le pehelo.

Mosebetsi wa ho bona maamanyi.

Mosebetsi o bonwang ka tshwantshanyo.

30 Dithoko tse thoholetsang

Afrika Borwa

62

O bua ka dithoko e le sengolwa.

O amanya pina bophelong b aka mehla Tlatsa mmapa wa mohopolole Afrika Borwa.

O ngola dithoko ka Afrika Borwa.

Thothokiso ya boithabiso ka kgwedi eo matitjhhere a ka e sebedisang ha ba rata.

31 Dithothokiso mabapi le letsatsi

64

Mosebetsi wa pele ho pal oho utlwisisa thothokiso.

O bala thothokiso ya tlhahisolededing. Kutlwisiso e itshtehileng hodima mooko taba wa thothokiso- e tlatswe tjhateng.

Tsebiso ya mothofatso.

32 Ngola thothokiso

66

O ngola thothokiso a latela tsela ya ho ngola: sekaseka, tokiso, rala, ngola, hlophiso le pehelo.

O rarolla ditshwantshiso, o a di hlalosa mme o a di taka.

*Matitjhhere a ka kgutlela ho leqephetshebetso 24 bakeng sa ditshbediso tse phethahetseng tsa thothokiso.

Ho bala dipapatso

Diaparo tse hlwahlw a tsa batjha ho tswa lebenkeleng la Batjha Bohehang

Na o batla ho
hlahella ka
mahetla?

Hohela, Ratwa,
Amohelehile?

Haha ka mahetla!
Eba kgalala!

Motjha e mong le e mong o batla ho ba kgalala sekolong

O utlwile?

Potlakela lebenkeleng la Batjha Bohehang bakeng
sa diphahlo tse hlwahlw.

Theko tse kgethehileng bakeng sa barutwana ba kereiti ya 6. Reka e le nngwe fumana e nngwe sesola!

Monyetla ona ha feela diphahlo di ntse di le teng!



Ha re ngoleng

Tadima papatso ka hloko. Buisana le motswalle ka dikarabo tsa dipotso tse latelang. Jwale tlatsa dikarabo tsa dipotso.

Papatso ee e lebisitswe baneng ba dilemo dife?

Dilemo 5 – 7

Dilemo 11 – 13

Dilemo 14 – 16

Dilemo 21 – 25

Hobaneng o rialo?

Hobaneng papatso e na le sehlooho se hlwahlw?

Letsatsi:

Tadima dipolelo tsena tse pedi ho hlaha papatsong.
Sehela medumo e phetaphetwang mela.

Motjha e mong le e mong o batla ho shebahala e le kgalala.

Le utlwile? Potlakelang lebenkeleng la **Batjha Bohehang** bakeng sa diphahlo tse hlwahlwa.

Hona le bo b ba bakae ho “**Potlakelang lebenkeleng le Batjha Bohehang**”?

Ho na le bo a ba bakae ho “**Hohela, Ratwa, Amohelehile**”?

Hobaneng o hopola hore papatso e na le lepetjo lena **Hlaha ka mahetla! E ba kgalala!**


E susumetsa babadi jwang?

Papatso e etsa tshepiso efe ha o reka ntho e le nngwe lebenkeleng le Batjha Bohehang?

Ke eng seo mongolo o monnyane qetellong ya papatso e re bolellang sona?

Papatso e susumetsa babadi ho etsang?

Re bitsa phetapheto ya
medumo ya pele ya lentswe
phetapheto. Mohlala ke:
Morena wa ho rena ha ra
marena



Ho rala papatso ya ka



Ha re bue

Etsa tshwantshiso ya papatso ya se se kapa tshebeletso TV.



Ha re ngoleng

Lokisetsa papatso ya hao ka ho tlatsa dikarabo ho enngwe le e nngwe ya dipotso tse mmapeng wa mohopolo. Ha o qetile tokiso ya hao, ngola mme o take papatso ka makgethe leqepheng le ka motsheo.



Dikeletso bakeng sa ho ngola sengolwa se susumetsang:

- Tseba bamamedi bao o ba kgethileng.
- Sebedisa mapetjo le dipolelo tse hohelang ho fumana mamelo, mohl. “E battle- E fumane.”
- Sebedisa ditshwantsho le tse bonwang ho etsa papatso e hohele mme e hopolehe.
- Sebedisa dikapujwaloka phetapheto, le raeme(Bona leqephetshebetso 24 bakeng sa thuso ho tsena.)
- Etsa pehelo e makgethe e balehang.

1

Ke sehlopha sefe seo o se tadimmeng?

2

O rekisa eng?

3

O tla sebedisa lepetjo lefe?

4

O tla sebedisa mokgwa ofe ho tsosa maikutlo ho sehlopha seo o se kgethileng?

5

O tla ngoka babadi jwang?

6

Papatso e tshepisang?

7

Na papatso e a tshephahala?

8

Na o sebedisitse mekgabiso puo jwaloka phetapheto? (Tadima leqephetshebetso 24 bakeng sa thuso ka sena)

Papatso ya ka



Ha re ngoleng

Rala papatso ya hao sebakeng seo o se nehilweng.



Rala bukana ya bahalaudi

Letsatsi:



Ha re bue

Tadima ditshwantsho mme o bolele hore ke dife tsa dibaka tsena tsa bohlokwa tsa Afrika Borwa tseo o di boning kappa o utlwileng ka tsona. Ke dife hape dibaka tsa bohlokwa tseo o di tsebang?

Na moo o dulang ho na le dibaka tsa bohlokwa, jwaloka lelapa la mehleng la motho wa bohlokwa, setadiamo, serapana sa diphoofolo kappa sebaka se setle?

Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng.
- Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.

Ha o ntse o bala

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona.
- Ha o sa utwlisis serapana seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.

Table Mountain

Mahaha a Cango

Sun City

Soccer City

Big Hole Kimberley

Serapa sa diphoofolo sa naha sa Kruger



Ha re etseng

Tabola leqephe le ka motsheho mme o le mene ho etsa bukana ya karete ya Z Rala bukana e bapatsang sebaka sa kgahleho Afrika Borwa seo bahalaudi b aka ratang ho se etela. Ekaba sebaka sa botjhaba, jwaloka ka lelapa la mehleng la motho wa bohlokwa, setadiamo, moaho o tsofetseng kapa o kgahleng, moaho wa bohlokwa, serapa sa diphoofolo, moru wa pula, kapa Table Mountain.



O tla hloka ho sebedisa puo e susumetsang ho kgothaletsa bath oho etela sebaka.

Leqephe le kantle le be le mmapa wa Afrika Borwa le lepetjo le hohelang-mohlala,
"Lefatshe la histori le thabo!"


Ho le leng le le leng la maqephe a mang taka setshwantsho mme o ngole tlhaloso ya seo bat la se bona. Hopola ho kenya

- Aterese ya sebaka ka seng,
- Tefello yah o kena le
- Nako tseo ho butsweng ka tsona.

Etsa tokiso ya bukana ya hao leqepheng la 43



Etsa tokiso
ya bukana
ya hao
leqepheng
la 43





LEQEPHE LE KAPELE: menela pele

1

LEQEPHE LA KA MORAO: balekeng sa tsebiso ya kakareto
jwaloaka nomoro ya hao ya mohala, atereso le e-mail

6

5



Tokisetso ya phamofolete



Ha re ngoleng

Rala phamofolete ya hao. Tlatsa mmapa wa mohopolo. Nomoro e nngwe le e nngwe ya boloko e emetse nomoro ya leqephe phamofoleteng.

Ha o se o entse phamofolete ya hao ha solanka, e badise metswalle ya hao.

1

Rala khabara ya kantle.

2

Ngola tlhahisolesding e hlokahalang.

3

Ngola tlhahisolesding e hlokahalang.

4

Ngola tlhahisolesding e hlokahalang.

5

Ngola tlhahisolesding e hlokahalang.

6

Nehelana ka dintlha tsa phumaneho ya hao le aterese.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang ● Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Dipolelonolo le dipolelomararana

Polelo e na le dikarolo tse pedi.

1. Motho kapa ntho eo polelo e leng ka yena e bitswa **moetsi**.
2. Se bolelwang ka motho kapa ntho se bitswa ketso. Kamehla **ketso** e kenyelletsa leetsi la polelo.



Thabo	o wele baeskkeleng
Moetsi	Ketso e nang le leetsi wele



Ha re ngoleng

Dipolelong tse latelang, bolela moetsi le ketso Ngola **moetsi** tlasa karolo ya polelo e re bolellang hore ke mang kapa ke eng e eo polelo e leng ka yena Jwale sehela moetsi mola. Ngola **ketso** tlasa karolo e nngwe ya polelo mme o sehele leetsi mola.

*Polelo e nang le
moetsi a le mong
le leetsi e le leng e
bitswa polelonolo.*

Sephehi	Se entse kuku.
Sefofane	Se fofile hodima thaba.
Sephei se nonneng se thabileng	Se entse kuku e kgolo ya monokotshwai.
Sefofane se seholo sa silivera	Se fofile hodima thaba e majwe.

Ho kopanya dipolelo

Re ile sekolong

mme

Yaba re bapala
netebolo

**Ho kopanya mantswe**

Ha re sebedisa dipolelonolo
feela ho seo re se se ngolang le
seo re se buang, puo ya rona e
ke se utlwahala. Ha re kopanya
dipolelo ka makopanyi ho
etsa dipolelomararane, di tla
utlwahala.



Ha re ngoleng

mme

le

empa

hobane

Leha ho le jwalo

Sebedisa le leng la makopanyi ana ho kopanya dipolelo tsena. Jwale sehela maetsi mela

Mantswe ao re a sebedisang ho kopanya dipolelwana le dipolelo a bitswa **makopanyi**. Di bohlokwa ho amanyeng dipolelo mmoho.



1. Pulane o ithuta ka thata		ka nako tse ding o fumana matshwao a mabe.
2. Pulane o fumana matshwao a mabe ka nako tse ding		o ithuta ka thata.
3. O lahlehile		o ne a na lemmapa.
4. Ba ne ba futsanehile		ba ne ba ena le ho lekaneng ho ja.
5. Nomsa o rata diapole		o rata dipere.
6. Nomsa o rata diapole		ha a rate dipere.
7. O siile buka ya hae hae		o ne a ka bala le motswalle wa hae.
8. Titjhere o ne a le molemo		o ne a le bohale.
9. Meroho e metse hantle		ho ne ho na le pula e nyenyanne.
10. Maemo a lehodimo a ne a le mabe		re qetile hore re se ye.
11. O ne a halefile		ke fihlile morao ho nako.
12. O ile mabenkeleng		o rekile tjhokolete.
13. Thabo o bapala kirikete		o bapala bolo.
14. Ho ne ho tjhesa		ra qeta ka ho sesa.
15. Ha a bone lefifing		ha a kganne bosiu.
16. Re qetile ho se ye		o tsohile morao ho nako.

Ho susumetsa

Na o ye o susumetsse ba bang ho dumellana seo o se hopolang kapa ho o dumella ho etsa kapa ho fumana seo o se batlang? Ha ho le jwalo, o tlameha ho ithuta ho sebedisa puo ya tshutshumetso. Bohle re sebedisa kgang e susumetsang, haholo ha re batla h oho kgodisa batswadi ba rona kapa matitjhere ka se seng.

Ntate hle, na nka fumana ntja jwaloka phoofolo ya setswalle?
Ke a tshepisa ke tla e hlokomela...



Mme, na nka bah abo
Pule mafelong a beke
hle? Batswadi ba hae bat
la be ba le teng...



Titjhere hle, na o
tlohelala mosebetsi wa hae
kajeno? Re sebetsa ka
thata ka tlelaseng...



Ha re baleng

Tadima mehlala e latelang yah o ngola ho susumetsang.

Sehlooho

Bohle sekolong ba tshwanetse ho boloka motlakase

Sepheo

Ho kgodisa bohle sekolong ho boloka motlakase

Bamamedi ba
kgethilweng

Hlooohya sekolo le matitjhere

Mohlaleng
ona mongodi
o fan aka
mabaka mme
a atolose
mabaka ao
ho matlafatsa
kgang ya hae

Lebaka la pele

La pele, disebediswa tsa elektroniki di sebedisa motlakase o mongata.
Kahoo dikhomphutha, diporobjekta, diradio di tlamehile ho tngwa ha di
sa sebediswe. Bekeng e fetileng, disebediswa tsohle di ne di tlohetswi di
ntse di le motlakaseng ka nako ya kgefutso le kamora sekolo

Lebaka la
bobedi

La bobedi, disebediswa tse kang mabone le dihitara le tsona di sebedisa
motlakase o mongata. Bohle ba tlamehile ho tima mabone ha ba le siyo
ditlelaseng. Dihitara le difene di sebediswe feela ha maemo a lehodimo
a le mabe haholo. Bekeng e fetileng dihitara di tlohetswi di tuka bosiu
bohle.

Kgutsufatsa
kgang ena.
Nehelana ka
tlhahiso e
qetellang.

Ha re phethela, ha bohle re nahana ka ho boloka motlakase, re
ka fokotsa tshebediso ya rona ya matla. Re tshwanetse ho fokotsa
tshebediso ya matla hona jwale



Ha re bue

Buisana ka dikarabo tsa dipotso tsena le motswalle. Ke dintlha dife tseo mongodi a fanang
ka tsona, mme ke bopaki bofe boo a fanang ka bona ho tshehetsa e nngwe le e nngwe?

Letsatsi:

Na TV e mpe baneng?

Sehlooho

Ho kgodisa batho hore TV ha e mpe baneng, le hore le ha e na le ho kgothaletsa mekgwa e mebe, e kcona ho nehelana ka disebediswa tse molemo tsa thuto le mekgwa e metle

Mohlaleng ona mongodi o fan aka mahlakore a mabedi.
"Lehlakoreng le leng ho tjena" ha "ho le leng ho le tjena".

Batswadi le matitjhere

Sepheo

Batho ba kgethulwang

Ka letsohong le leng dipapatso tsa TV di kgothaletsa bana hob a meharo ha ba reka. Hape ha ho molemo ha ban aba shebella dipapadi ho TV. Ba tlameha hore ba be le seabo dipapading.

Letsohong le leng

Letsohong le leng TV e ka neha bana tsebo eo ba e hlokang. Mananeo a mangata jwaloka ka Learning Channel, a ruta babuhi mmokotaba wa dithuto. Ho feta moo TV e bontsha mekgwa e metle ya bophelo bo botle

Ka ho le leng hape

Ho qetella, leha h oho boha TV ho ka lebisa ditlwaelong tse mpe, e ka ruta mme ya kgothaletsa bophelo bo botle.

Kgutsufatsa dintlha tsena. Fan aka dikgothaletso tsa ho qetela.



Ha re bue

Mongodi o fan aka dikgang tse kae?

Ke dintlha dife tse pedi tseo a nehelanang ka tsona lehlakoreng la TV?

Ke dintlha dife tse pedi tseo a nehelanang ka tsona kgahlano le TV?

Ke dife tse dumellanang le TV tseo matitjhere a ka di sebedisang?

Ke dife tse kgahlano le TV tse ka dumellanang le batswadi?

Mantswe a matjha



Ho ngola kgang e susumetsang



Ha re etseng



Buisana le motswalle ka ditaba tse latelang mme o kgethe e le nngwe ho ngola ka yona. Jwale sebedisa leqephetshebetso le latelang ho lokisetsa kgang ya hao.





Phomolo ya dikolo e lokela
ho lelefatswa.

Bana ba
lokela ho
fokoletswa
mosebetsi
wa hae.

- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang ● Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.



Tlatsa sehlooho mona



Ha re bue

Hlahloba kgang ya hao hore e jwang pele o e ngola
leqepheng le ka motsheo.





Ha re ngoleng

Sebedisa mmapa wa hao wa mohopolo ho
qapa kgang e kgodisang.

Sehlooho	
Sepheo	
Sehlopha se kgethilweng	
Kgang ya pele ho tshehetsa sehlooho sa hao	
Kgang ya bobedi ho tshehetsa sehlooho sa hao	
Kgutsufatsa kgang. Nehelana kgothaletso e kwalang.	

Disebediswa tsa thothokiso le tse ding

Papiso



Papiso e bapisa dintho tse pedi mme e hlahise ho tshwanang ho tsona. E sebedisa jwaloka le sa.

O moholo jwaloka ntlo.

O ka nahana mehlala e meng?



Tshwanthiso e bapisa dintho tse pedi ka hore e nngwe ke ntho e nngwe hape. Ha e sebedise jwaloka le sa. tshwantshiso

Sefahleho sa hae e ne e le setshwantsho.

O ka nahana ka mehlala e meng?



Mantswe a tlhaku tse tshwanang a sebediswa ka tatellano ho hohela mobadi.

Phetapheto

Kgosi ya mahosi le mahosana.

O ka nahana ka mehlala e meng?



Mantswe a nang le ditumannotshi a sebedisetswa ho etsisa medumo eo ho ngolwang ka wona, le ho hlahisa maemo.

Asonense

O buile le sebuli?

O ka nahana ka mehlala e meng?

Letsatsi:

Ana ke mantswe a nang le moelelo o tshwanang. Re sebedisa mahlalosanngwe ha re batla ho hlakisa puo ya rona.

Motho o halefile/kgenne.


O ka hopola mehlala e meng?

Mahlalosanngwe



Ana ke mantswe a nang le meeelo e fapaneng. Malatodi
Ke a sebedisa ho bontsha ho se tshwane

O kanahana ka mehlala e meng?



Ke mantswe a etsisang medumo. Maetsisamodumo

O ka hopola mehlala e meng?



Phetapheto ya medumo ya ditumammo ho hang kapa habedi ka tatellano. Phetapheto

Monono ke mohodo ke mmuwana.

O ka nahana mehlala e meng? Bona kamoo m le n di phetwang ka teng.



Re e sebedisa ho feteletsa. Phetelto

Ho ne ho bela ke motiheso kajeno.

O ka hoopla mehlala e meng?



Puisano bosiu bo boholo



Ha re ngoleng

Tse ding tsa dipolelo tse mahareng di hhalosa mophetwa ya letsohong le letona, tse ding di hhalosa mophetwa ya ka letsohong le letshehadi. Taka mola ho tloha polelong ka nngwe ho leba ho mophetwa ya nepahetseng



O batlang
moo bosiu
tjee?

Koloi ya hae e na le
lebone le kganyang le bolou.

O na le juniforomo e
makgethe e bolou.

Moriri wa hae o eme ka
ditsetlela tse bohlaswa.

O shebahala eka o hloka
ho hlapa bateng.

O na le lenswe le tebileng.

O bonahala a tshohile
ebile a le molato.

O bonahala a tiile.

Ke Zakes, o dilemo di 11.

Letho. Ke
itadimetse kgwedi
le dinaledi



Ha re ngoleng

Jwale ngola seo baphetwa ba babedi ba se tjhong
ho e mong ka mong. Sena se bitswa puisano.
Puisano e o bolella seo batho ba se tjhong.
Ditshwantshiso di ngolwa tjena. Ha o qetile
puisano ya hao e tshwantshisetse tlelase.



Lepolesa: O batlang seterateng bosiu bo ka?

Zakes:

Lepolesa:

Zakes:

Lepolesa:

Zakes:

Lepolesa:





Ha re baleng

Baphetwa paleng ena ke bo mang?
E behelwa jwang! Na o ka thonya sebopeho sa
puisano? Dibui ke bo mang?



Ha re bue

Bala tshwantshiso ena haholo le metswalle e 7, hore e mong le e mong a bale
karolo ya diphoofolo mme e mong e be yena ya phetang pale ka ho bala ditaba
tse ngotsweng hare.

Kgale kgale , diphoofolo tsohle tsa motseng wa Brer di ne di phela mmoho ka thabo. Bophelo bo
ne bo le monate, mme mebutla e menyenyane, qwha e metsero, le dikubu tse thabileng, kwena e
bohlale, le ditlou tse kgolo, le ditshwene tse masene di ne di phela ka thabo mmoho....ho fihlela tau
e sa lokang e fihla mme e batla ho dija kaofela!. Ho tloha tsatsing leo diphoofolo di ne di tshohile
ka dinako tsohle. Ka letsatsi le leng, le ha ho le jwalo, tsa nka qeto e sebete: di tla ilo bua le tau ho
fumana tharollo ya sena. Ha tau e bona diphoofolo kaofela di atamela, a thaba haholo, a hoopla hore
ha ho no hlokahala hore a tsome tsatsing leo - dijo tsa hae di ne di tliswa. Empa ha a ntse a rothisa
math eke hoopla dijo tsa hae, tshwene e sebete ya bua le yena:



Tshwene: Ka kopo hle Mong. Tau... mm...re hloka ho bua le wen aka taba ya bohlokwa. Ha o re
bolaya kaofela ha o sa hlola o ba morena.

Yaba diphoofolo di qala ho bua ka nako e le nngwe.

Qwaha: Le jwale, o tla hloka eo o mobusang.

Kwena: E tla ba wena feela pusong ya hao.

Kubu: Mme o tla lapa haholo ho se nay a setseng eo o tla mo ja!

Tlou: O tla bolawa le tlala!

Mmutla: Kahoo re na le tlhahiso: Ha o ka emisa ho re bolaya, re o tshepisa ho o tlisetsa eo o tla
mo ja letsatsi le letsatsi. Ha ho nah o hlokahala hore o boele o tsome hape. O ka dula
wa labella TV letsatsi lohle. Tau a mamela seo ba se buang.

Tau: Le tla ntlisetsa dijo tsa ka? Ke tharollo e ntle eo! Empa
e reng ke le boelle: ha le ka tlodisa letsatsi le ha le le
leng, ke tla le ja kaofela ka nako e le nngwe!

Yaba ho dumellanwe. Ho tloha moo phoofolo e le nngwe e ne e
romellwa tau letsatsi ka leng, mme tau e ne e thabile haholo. Ka
tsatsi le leng e ne e le mmutla ya tlamehang ho nehelana ka bophelo
ba hae ho fepa tau. Mmutla o ne a sa battle ho shwa, kahoo a nahana
leqheka.

Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme
o leke ho noha hore se ngotsweng se
mabapi le eng. ● Bala leqhephe mona le
mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.

Ha o ntse o bala

- Lekanya seo o se nohileng le seo
badileng ka sona. ● Ha o sa utwlisis
serapana seo, bala hape o iketile.
Se balle hodimo.

Buutle, mmutla wa leba ha tau. Ha a fihla tau o ne a nyoloha a theosa. O ne a lapile haholo.

Ha a bona mmutla o monnyane, a halefa haholo.

Tau: O nahana hore mmutla o monnyane tjenka wena o ka mphana nama e lekaneng letsatsi? Ke lapile haholo, mme bona hore o monnyane ebile o otile jwang!


Mmutla: Diphoofolo di ne di rometse mebutla e tsheletseng, Mong Tau, feela e mehlano e bolailwe mme ya jewa ke tau e nngwe.

Tau: Tau e feng? Ke nna morena mona.

Mmutla: E ne....ho. Ne ho na le tau e kgolohadi. Tau eo e its eke yena morena wa nneta wa moru.

Tau: Nkise ho tau eo e nngwe, ke tle ke tsebe ho e ruta hore thuto- ke puso ya KA mona!

Mmutla wa lebisa tau nokeng e tebileng. A bolella tau hore tau e nngwe e ne e le hara noka. Tau ya tadima hara noka mme ya bona seriti sa yona. A nahana hore ke tau e nngwe. O ile a puruma haholo ya ba o tlolela ka metsing hang ho lwantsha seo a neng a nahana hore ke tau e nngwe. Tau a otlanya hlooho ya hae majweng mme a qwela. Ka thabo e kgolo mmutla o monnyane wa kgutlela diphoofolong tse ding ho di bolella ditaba tse monate. Mme diphoofolo tsohle tsa motseng wa Brer tsa phela hamonate hoy a hoi le.



Ha re ngoleng

Bala dipotso tse latelang mme o di arabe dibakeng tseo o di fuweng.

Hobaneng diphoofolo tse ding di ne di tshaba tau tjee?

Leqheka la mmutla o monnyane e ne e le lefe?

Pale ena e ka tshwanelwa ke sehlooho sefe?

Hobaneng diphoofolo di ne di kokowetsa(ee.mm) ha di bua le tau?



Ha re bue

Maqephetshebetson a mabedi a fetileng o badile dipuisano tse pedi. Jwale lokisetsa ho ingolla puisano ya hao. Sebetsa le e mong ho phethela mmapa wa mohopolo.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswallé ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang ● Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Sehlooho sa tshwantshiso

1 Baphetwa ke bo mang?

2 Moralo ke ofe?

4 Mopheti wa ditaba o tla reng?

3 Tikoloho ke efe?

5 Ke molaetsa ofe oo ke batlang ho o fetisa?



Ha re ngoleng

Sebedisa mmapa wa mohopolo ho ngola fela ebe o hlophisa le ho lokisa seo, ha o qetile ngola tshwantshiso ya hao ka makgethe sebakeng seo o se fuweng.

Hlalosa tikoloho

O ka bopa baphetwa ba hao ka seo ba se buang. Ngola mantswe a nnete ao baphetwa ba hao ba a sebedisang. Tlatsa mabitso a baphetwa kholomong e letsohong le letshehadi mme o ngole seo ba se buang ho lekgathe lejwale.

Mabitso a baphetwa	Seo ba se buang ho lekgathe lejwale

Letsatsi:



Ha re bue

Ha barutwana ba sehlopheng sa hao ba bale tshwantshiso eo o e ngotseng. Ba kgonne ho latela moralo? Ba kgonne ho tseba baphetwa tshwantshisong ya hao?



Ho tlaleha ka seo ba se buang

Sebedisa diabulwa le dikwalwa: O qala kapa o qetela ka leetsi la ho bolela, jwaloka botsa, e re, hhalosa. "Mphe sebaka hle," ho kopa Bongi, kapa Bongi o a kopa "Mphe sebaka hle". "Nka tsamaya le wena?" ho botsa Sello, kapa Sello a botsa " nka tsamaya le wena?"



Ha re ngoleng

Tlatsa diabula le diakwala qalong le qetellong ya seo sebui ka seng se se buang.

Tshwene ya botsa Mong Morena nka bua le wena.

Mmutla a re ha o re ja kaofela o tla ba mong pusong ya hao.

Tau ya botsa le tla tlisa dijo tsa ka monyako w aka?

O e etseditseng? a botsa.

Anna a re ha ho seo re ka se etsang ka sona.

Jwale ngola seo ba se buang ho puo pehelo.

Anna

O nahana hore e tla na ka Moqebelo?



Tjhate ya boemo ba lehodimo e bontsha pula bosiu feela.

Bongi



Jabu

Ke hantle noba Chiefs e a bapala!



Kopanya dipolelonolo tsena ho bopa dipolelomararane.
Sebedisa le kapa hobane.

Katse e jele tweba. Katse e jele kase e itseng

Re utlwile modumo o makatsang. Re ne re tshohile.

Ntja e bohotse. Ho ne ho na le motho hekeng

Re mathetse ho itshireletsa. Pula e nele.

O rekile mose. O rekile dieta.



Ha re ngoleng

Fumana mahlalosanngwe(mantswe a nang le moeelo o le mong) bakeng sa mantswe tafoleng. Sebedisa mantswe ana ho o thusa

lahlehole tsofetse sebete kgathetse robehile ditshila ahile
nahana nnyane bohlaswa sephara tshohile benya

Mahlalonngwe ke mantswe a nang le moeelo o tshwanang. Mohlala, thaba ke lehlalonngwe la nyakalla.

Tshohile	
Benya	
Bohlaswa	
sebete	

Batsi	
Senyehile	
Tsofetse	
seretse	

Jwale nahana ka **malatodi** a mantswe a sehetsweng mela. A ngole lebokoseng qetellong ya polelo.

E ne e le <u>letsatsi</u> le tjhesang.	
Ke ne ke bona hore ntja <u>ya ka</u> e a kula, mahlo <u>a yona</u> a ne a le lerootho.	
Ke pasitse teko ya ka ya mmetse <u>mme</u> ka sebetsa hamper Senyesemaneng.	
Buka ena e bodutu.	
Pula ha e lepehe <u>ka nako</u> ena <u>ya selemo</u> .	
Tsela e ne e <u>patisane</u> <u>mme</u> e le dikoti.	



Ha re baleng

Ho ithimola ho hobe

Maobane ke ne ke ithimola,
ke ne ke ikutlwa ke kula.

Ke ile ngakeng e mphileng pilisi e pinki.

Ka hora ya borobedi ka ilo robala.

Yaba ke tima lebone.


Ka sebedisa lebokose lohle la pampiri ya
mamina ke ithimola bosiu bohle.

Ka ithimola , thimola bosiu bohle.

Ha ke a fumana phomolo e kaalo.

Ke leo he lebaka , titjhere, ha ke feitse
teko ya ka ya mopeleto.

Bruce Lansky (e lokiseditswe)



Ha re bue

- Leka ho fumana morethetho kapa nako ya thothokiso.
- E bale haholo mme o ope diatla hoy a ka nako ya yona.
- Bua le eo le mphato wa hao ka taba ya thothokiso.



Ha re ngoleng

Ngola thothokiso ya hao. Leka ho etsa hore mola o mong le o mong wa bobedi o felle ka lenseswe le raemang. Ngola thothokiso ya hao feela pele. E balle motswalle wa hao haholo mme o e ngole sekbakeng se ka tlaase.



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tse latelang. Re o etseditse mohlala.
Moshemane ya alosang ke moalosi.



Monna ya tsebang ho aha ke _____.



Motho ya tsebang ho betla ke _____.



Mosadi ya tsebang ho roka ke _____.

Motho ya rutang ke _____.



Motho ya etang ke _____.



Ha re ngoleng

Tlatsa mabitso a diphofolo ho qetella tshantshanyo tsena.



Hangata re hlalosa ntho ka hore e tshwana le nngwe e sele. Mohlala, ha motho a le matla haholo, re ka re "O matla jwaloka tau". Sena se bitsa tshwantshanyo. Hangata re sebedisa diphofolo ho tshwantshanya.

1	O bolima jwaloka tlou	tlou
2	O sebete jwaloka	
3	O maphathaphate jwaloka	
4	O lenama jwaloka	
5	O lokohile sa	
6	O bonolo sa	
7	O lapile sa	
8	O ikgohomosa sa	




Dithoko tse thoholetsang Afrika Borwa



Ha re baleng

Ha re tshwaraneng ka
matsoho Afrika Borwa, Re
setjhaba se motlotlo.
Moho re bina pina ya rona,
Nkosi Sikelel' iAfrika.



Ha re bue

- Thothokiso ena e bua ka eng?
- Dithoko ke eng?
- Na dithoko tsena di na le morethetho?
- Batho ba bina dithoko neng?



Ha re ngoleng

Lona jwaloka barurwana le nahana hore le ka etsa eng ho etsa nahा ya rona
tulo e ntle ho dula ho yona? Tlatsa mehopolo ya hao mmapeng ona wa
mohopolo.


Le rona bana ba bannyane re thuse ho bopa
naha ya rona.

Ha re etseng Afrika Borwa tulo e molemo
Nkosi Sikelel' iAfrika.

Masakhane ha re aheng.
Re baetapele ba moso,
Baetapele lefatsheng la rona la letsatsi.
Nkosi Sikelel' iAfrika.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalla ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang ● Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.





Jwale ngola serapa kamoo le ka etsang Afrika Borwa tulo e ntle ho dula ho yona.

Ha re ngoleng

Sebedisa mehopolo e mmapeng wa hao wa mohopolo.
Re o file polelo ya sehlooho sa taba ho qala serapa.


Afrika Borwa ke naħa e ntle mme bōħle re ka thusa ho e etsa tulo e ntle ho dula ho yona.

Jwale ngola thothokiso ya hao ka bophelo Afrika Borwa.



Boikgathollo


O tadima kgwedi,
O benya hodimo mane; o
mme o shebahala
Jwaloka lebone moyeng.
Beke e fetileng o ne a le
monyenyane ebile a bopehile
jwaloka seqha; Empa jwale o
hodile
O tjhitja jwaloka O.
E Follen





Ha re bue

- Na o tseba mabitso a dipolanete?
- Na o a ipotsa hore dipolanete di jwang?
- Na di tshwana le polanete ya rona lefatshe?
- Na o kile wa bona e nngwe ya tsona bosiu, marung?
- Na o a tseba hore re bohole bo bokae ho tloha ho letsatsi?



Thoyhokisong ena Pluto e ntse e bitswa polanete. Ka 2006, le ha ho le jwalo, borasaense ba dumellane ka tlhaloso e ntjha ya seo polanete e leng sona, mme ba qetq ka hore Pluto, hantlentle ha se polanete.

Dipolanete tse robong di bidika ho potapota letsatsi. Mamela ha ke di bitsaka bonngwe.

Mercury? Ke teng! Ya pele polanete e atametseng letsatsi.

Venus? Ke teng! Ya bobedi, e benyang kganya eka e ntjha.

Lefatshe? Ke teng! Ya boraro, ke lapeng la hao le nna. Mars? Ke teng! Ya bone, e kgubedu e emetse ho thunya.

Jupiter? Ke teng! Ya bohlano, e kgolo ka ho fetisia.

Saturn? Ke teng! Ya botshelala sedikadikwe sa lerole le leqhwa di kopane.

Uranus? Ke teng! Ya bosupa, e sekametseng hodimo mahodimong.

Neptune? Ke teng! Ya borobedi ka letheba le leroootho mme eo boholo ba ya ho tsotehang.

Pluto? Ke teng! Ya borobong e nnyane mme yah o qetela tatellanong!

M. Goldish (Fetoletse)



Ha re bué

- Thothokiso ena e bua ka eng?
- O hopola hore sethethokisi se ngolletseng thothokiso ena?
- Thothokiso e o bolella eng ka boemo ba dipolanete?
- Polanete ya rona lefatshe e bohaufi bo bokae ho tloha ho letsatsi?
- Bala thothokiso haholo mme o tape hoy a ka morethetho.



Ha re ngoleng


Haeba ho na le mantswe a raemang a ngole fatshe. Haeba thothokiso e sa raeme bolela jwalo.

pedi	ntjħa				



Ha re etseng

Jwale tadima thothokiso le setshwantsho se tlase. Sheba hore na o ka tlatsa mabitso a dipolanete ho ya ka boemo ba tsona ho tloha letsatsing. Thothokiso e o bolella ka boemo ba polanete ka nngwe. Thothokisong ena sethethokisi se bitsa dipolanete mme e nngwe le e nngwe e a arabela. O tshwara polanete ka nngwe eka ke motho. Sena re se bitsa mothofatso.



Ngola thothokiso



Ha re ngoleng

Etsa tokiso yahoo ngola thothokiso. Haeba di le teng ngola dipolelo tse raemang. Ha di le siyo bolela jwalo. Sebetsa le motswalle. Nahanang mme le sekaseke e be le ngola mehopoloy ya dirapa tsa thothokiso mabokoseng. Jwale ngola dipolelo tse raemang lebokoseng ka leng, ha di le teng. Ha di le siyo bolela jwalo.

- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopas motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalalang ● Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Sehlooho sa
thothokiso




Tshwantshiso ke eng?

Re sebedisa tshwantshiso haholo thothokisong. Tshwantshiso ke tshebediso(hangata lebitso) kapa polelwana ho hlalosa semelo sa sa ho hong. Mehlala: O na le pelo ya leqhwa. Sefahleho sa hae e ne e le setshwantsho. Ha o sebedisa tshwantshiso, o a bapisa empa ha o sebedise "sa" kapa "jwaloka"



Ha re ngoleng

Jwale ngola thothokiso ya hao ka makgethe mme o e behele sehlopha sa hao.




Ha re bue

Bolela hore tshwantshiso ka nngwe mona e bolelang. Taka setshwantsho ho bontsha e nngwe ya tsona.

Titjhere wa rona o ne a le siyo mme sekolo sa fetoha diserekisi.

A hwama ke ho tshoha.

Teko e ne e le bonolo- e ne e le bohobe le lebese.



ITEKOLE

Ke kgona



- Ho bala tshomo
- Ho bala sengolwa se susumetsang
- Ho sekaseka sengolwa se susumetsang
- Ho bala taba e lesedinyaneng
- Ho bona sehlooho, mmokotaba, tlhahiso
- Ho bala puisano
- Ho lokisetsa le ho ngola pale
- Ho lokisetsa le ho ngola taba ya lesedinyaneng
- Ho lokisetsa le ho ngola puisano
- Ho lepa pheletso ya pale
- Ho tshwantshisa pale
- Ho bona baphetwa, moralo, tikoloho le baphetwa
- Ho sebedisa dihlongwapele le dihlongwanthao
- Ho nehelana ka malatodi le mahlalosannwe
- Bona moetsi le moetsuwa
- Bona le ho sebedisa mefuta e fapaneng ya mabitso
- Ho sekaseka papatso
- Ho bona sehlopha se kgethilweng
- Bona disebediswa tse fapaneng papatsong
- Ho ngola papatso ke sebedisa dikapuo
- Ho rala bukana
- Ho hhalosa se bolelwang ka polelonolo le polelomararana
- Ho bona moetsi le ketso polelong
- Ho sebedisa diprepositioni ka nepo polelong
- Ho bona kgang le ho tshehetsha kgang puong e susumetsang
- Ho lokisetsa le ho ngola kgang e susumetsang
- Ho bona disebediswa tsa thothokiso tse kang tshwantshiso le tshwantshanyo
- Ho sebedisa puo e susumetsang
- Ho bona setamente, dipotsa le ditaelo
- Ho etsa tumellano ya moetsi-leetsi
- Ho sebedisa maele le dikapolelo
- Ho sebedisa makgethi
- Ho sebedisa makgathe

Tema 3: Bolelang kamoo e etswang ka teng

Sengolwa se rutang

Korata 2: Dibeke 1 - 2

33 Ho baka dikuku tsa kopí

70

Bona dikamano tsa sengolwa se rutang.
Seha mme o latedise ditaelo.
Hlokomela disebedisa tse hlokalang.
Araba dipotso tsa kutlwiso tse
itshetlehileng ho resipe.
Ho rekota mantswe a matjha le meeleo
dikishinaring ya hao.

34 Ho ngola resepe

72

Ho ngola resipe ya sejo se ratwang
haholo.
Ho ngola ditaelo tsa ho etsa tee ka
tatellano.
Phethela tjhate e latellanang ka diketso
tsa letsatsi le tlwaelehileng.

35 Qalo le pheletso tse ntjha

74

Tsebiso ka dihlongwapele,
dihlongwanthao, le dikutu.
Meeleo ya dihlongwapele le
dihlongwanthao.
Rekota mantswe a matjha le meeleo
dikishinaring ya hao.

36 Etsa ditantshi tsa hodima teseké ka tsena

76

Ho bala ditaelo.
Ho phethela ditaelo hoy a ka
ditshwantsho.
Ho phethela tjhate a latellanang o
sebedisa makopanyi.

37 Kamoo ke sebedisang letsatsi laka le tlwaelehileng kateng

77

Taka mmapa ho thusana le ditaelo tsa
sebaka.
Ho ngola ditaelo tsa sebaka.

38 Ngola lengolo le nang le ditaelo tsa tsela

78

Ho kgetholla moetsi, leetsi, le moetsuwa
dipolelong.
Ho kgetholla maetsi a se nang maetsuwa
Ho ngola dipolelo tse nang le moetsi,
leetsi le moetsuwa.
Ho rekota mantswe a matjha le meeleo
dikishinaring ya hao.

39 Moetsi, maetsi le moetsuwa

80

Ho kgetholla dikamano dikishinaring
jwaloka.
Mantswe a tataisang, mantswe a
selelekela, ditlhaloso tse fapaneng le
dikarolo tsa puo.

40 Seo bukantswe e re bolallang sona

82

Kutlwiso e itshetlehileng sengolweng.

Ho pheta pale

Kotara 2: Dibeke 3 - 4

41 Bosiu bo sa kgoleheng

84

Kutlwiso ya mokgwa wa hlahlolo ka
botlalo o sebedis mofuta wa dipotso
tse kgethwang le dipotso tse batlang
tlhaloso.

Tsebiso ya maetsi a sa tswelleng.
Rekota mantswe le meeleo dikishinaring
ya hao.

42 Ditaba tse ding ka kwena

86

Pale e itshetlehileng ho tshwantshiseng
Tadima semelo sa motho.
Ho qolla makgethi ho hlaosa mophetwa
wa sehlooho.
Ho sebedisa makgethi ho bopa boleng ba
mophetwa wa sehlooho.
Ho lokisetsa ho ngola moqoqo.

43 Letsatsi le latelang

88

Bosiu bo fetileng ke lorile.....
Rekota mantswe a matjha le meeleo
dikishinaring ya hao.

44 Ke ngola pale ya ka

90

Ho ngola tshekatsheko ya buka, o
sebedisa pale jwaleka tshiya ya sena.
Nnete kapa tshomo? Puisano ka tafole ya
lenaneo.
Mosebetsi ka maetsi a se nang moetsi le a
nang le moetsi.

45 Ho tshekatsheko Buka hape

92

Ho lepa pale ka ditshwantsho le dihlooho.
Puisano ka pale: Mophetwa, tikoloho le
moralo.
Tsebiso ya othobayokrafi e le sengolwa.
Rekota mantswe a matjha le meeleo
dikishinaring ya hao.

46 Mandela ya motjha

94

Ho ngola tshekatsheko ya buka o
kgutsufatsa moralo, tikoloho le
mmokotaba.

Rekota mantswe a matjha le meeleo
dikishinaring ya hao.

47 Tshekatsheko ya buka

96

Tekodiso ya mefuta ya dingolo le kamano.
Tekodiso ya makgatthe: lejwale, lefetile le
letlang letselli. Mosebetsi hodima e
nngwe le e nngwe ya tsena.

48 E ka nna ya etsahala

98

Boikgopotso ba makgatthe lefetile, lejwale
le letlang letselli botong yah o bapala.

Itekole!

100

Itlhathhobe o bapisa le kamoo o
sebeditseng maqephetshebetson a 16
a fetileng.



Ho baka dikuku tsa kopi



Ha re baleng



Motswako wa kuku

125 g majarine a bonolo

1 kopi ya tswekere

3 mahe

1 kgabana ya vanilla essense Hasa ho kgabisa

1½ kopi yafolouri e ikatisang

¾ kopi ya lebese

Easing

50 g botoro e se nang letsawai

2 dikopi tsa tswekere ya easing

2 dikgapa tsa lebese

Dintšo tse hlokehang



Mokgwa

Sephehi se ferekantse melao yah o etsa kuku ya tshomong. Bona haeba o ka fumana kamoo o ka etsang dikuku tsena.





Ha re ngoleng

O hloka lebese le lekae?

O hloka folouru e kae?

Ho etsahalang ha o se o ntshitse dikuku ontong?

Bala resepe ka hloko mme o etse lenane la dintho tseo o di hlokang ho etsa dikuku tsena.



Ha re etseng

Nomora mehato tsena ho tloha ho 1 – 9 ho bontsha
lenane le nepahetseng la ketso.

Ntsha ho dumella hore e fole.

Kopanya majarine le tswekere ebe o Kenya mahe le vanilla
essence o otle ho fihlela ho kopana.

Kgantsa onto pele o baka ho 180°C. Beha dikopi tsa kuku tsa dipampiri
paneng ya mmafini.

Tlatsa di kopi tsa kuku ka motswako.

Sefela folouru motswakong wa majarine ebe o tshela lebese.

Baka dikuku tsa kopi metsostso e 20–25.

Lebjana la botoro ho fihlela le e ba retela le ho ba boreledi ebe o Kenya
tswekeresekgabis.

Tshasa tswekeresekgabisa hodima dikuku.

Kopanya mme o hase.



Ho ngola resepe



Ha re ngoleng

Ngola resepe ya dijo tseo o di ratang.

Resipe ya

Dihlokwa

Tselā





Ha re ngoleng

Tsebiso e ka tlase ke ya ho etsa kopi ya teye. Di ka tsela e fosahetseng. Di ngole setshwantshong se latelang ka tsela e nepahetseng.



Kenya mekotlana e merao ya teye ka hara ktlele.
Fuduwa teye ka hara kopi ka kgaba ya teye E tlohele e loye metsotso e mehlano. Tshela lebese le lekaneng ka kopin.
Futhumatsa ktlele ka metsi a tjhesang.
Tshela metsi a belang hodima mokotlana wa teye.
Tlatsa ktlele ka metsi a matjha.
Tshela teye e hlhang ka hara ktlele ka hara kopi.
Bedisa metsi ka ktlele.



Ha re ngoleng

Jwale sebedisa diboloko ho etsa setshwantsho se phallang se bontshang hore o sebedisa jwang letsatsi la hao.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9



--	--	--

--	--	--



Qalo le pheletso tse ntjha

Sehlongwapele ke eng?

Sehlongwapele ha se lenseswe le feletseng. Ke karolo ya lenseswe e efumanwang qalang ya lenseswe le feletseng (lebitswa motso wa lenseswe). Sehlongwapele se seng le se seng se na le moelego wa sona. Ha sehlongwapele se hlomathiswa ho motso wa lenseswe, se fetola moelego wa motso wa lenseswe.

Etsatsa sehlongwapele ka seng sedikadikwe mantsweng ana. Ebe o sehela motso wa lenseswe mola.

motho	batho	selepe	dilepe
lesaka	masaka	sefate	
motse	metse	moseme	
meseme	lebese	dinkgo	
ralebenkele		morui	
	dipodi		



Ha re ngoleng

Kenya dihlongwapele ho mantswe a sehetsweng mola ho fetola moelego wa dipolelo tsena.



Ha re etseng

Sheba mohlala. Ho etsahalang ha o kopanya sehlongwapele le motso wa lenseswe? Lenseswe le leja le bolela eng?

sehlong-wapele	+	Motso wa lenseswe
mo-		tho



Dihlongwapele di bolela eng?

Sehlongwapele	moelego	Sehlongwapele	moelego
mo-	bonngwe	se-	bonngwe
me-	bongata	di-	bongata
ra-	owner	le-	bonngwe

1. Ke motse o moholo.

2. Ke jetse –fate sa perekisi

3. nkgo tsena di tletse.

4. O ratha ka lepe.

5. lebenkele o file bana diaparo mahala.

6. saka le tletse dikgomo.

7. Ngwana le yena ke tho.

8. Re ja hobe bo monate.

9. O rekisa seme e metle.

10. Ke tla ala seme.

11. O hlabile podi tse ngata.

12. Thabo ke rui.

1 mo, 2 se, 3 di, 4 se, 5 ra, 6 le, 7 mo, 8 bo, 9 me, 10 mo, 11 di, 12 mo.

Kgetha dihlongwapele tse tharo mme o di sebedise ho bopa dipolelo.

Sehlongwanthao ke eng?

Dihlongwanthao di tshwana le dihlongwapele, ka ntle le hore di hlomathiswa qetellong ya motso wa lenseswe ho fetola moelego.

Mohlala: qetello -ng e bolela "sebaka se itseng", jwale lenseswe sekolong le bolela moo bana ba ithutelang teng.

Sehlongwanthao se bolela eng? Etsetsa dihlongwanthao sedikadikwe lensesweng le leng le leng. Jwale sehela motso wa lenseswe mola ka tlase.

tsamayang thabang senyehileng ntlehadi

tholang tshepang mabaleng

tsamaile baleha sedibeng

phoofolohadi mosatsana qhomme

moshanyana morahi buile

tsamaile sefubeng dipapading

itumeleng



Ha re etseng

Sheba mohlala. Ho etsahala eng ha o kopanya sehlongwanthao le motso wa lenseswe? Lenseswe le letjha le bolela eng?

Motso wa lenseswe
dumela

Sehlongwanthao

ng



Sehlongwantaho se bolela eng?

Sehlongwantaho	Moelego
nyana	nyenyane
lle	nako e fetileng

Sehlongwantaho	Moelego
ng	ya etsang
tsana	botshehadi
ing	sebaka/tulo



Ha re ngoleng

Kenya dihlongwanthao ho mantswe a sehetsweng mola ho fetola moelego wa dipolelo tsena.

- | | |
|--|---|
| 1. Bana ba ne ba tlola trampoline _____ . | 2. mahlaku a hwetla a we _____ fatshe. |
| 3. o ne a thab _____ ka letsatsi la hae la tswalo. | 4. Katse e bape _____ ka katse. |
| 5. O ile sedib _____ ho kgametsi. | 6. Mosadi wa morena o bitswa mofuma _____ |
| 7. Bana ba ile mophato _____ ho ya bollal | 8. Ngwanana o kene tsele _____ hoseng |
| 9. Ke ntlo e kgolo _____ haholo | 10. O hlwella sefate _____ |
| 11. Ngwana o ya sekolo _____ | 12. Ha a na letho, ke mofu _____ . |

1 ng, 2 tse, 3 ilie, 4 tse, 5 ng, 6 hadi, 7 ng, 8 ng, 9 hadi, 10 ng, 11 ng, 12 tsana.


Kgetha mantswe a mararo a sehetsweng mola ho tlaha ho tshebetso ya pele mme o a sebedise ho.

Etsa ditantshi tsa hodima teseke ka tsena



Ha re etseng

Sheba ditshwantsho tse bontshang kamoo ho etswang dibopuwa ka teng. Jwale le seholpha sa hao, sebetsang hore le ka hlokang ho etsa motantsshi. Jwale ngola dotaelo tsebakang seo o se nehilweng.




Ha re ngoleng

Jwale ngola seo o tla se etsa ka disebediswa le diphomphom.

Seo o se hlokang

- ✓ Gomo ya bostiki
- ✓ peipi tsa ho hlwekisa
- ✓ 2 dipompom tse bohareng
- ✓ diphomphomo e nyenyenyane
- ✓ 2 mahlo a googly
- ✓ Lesiba ho etsa mohatla
- ✓ 2 konopo tsa maoto




Kamoo pompoms di etswang ka teng

- 1 Taka didikadikwe tse pedi tse kgolo, tse tshwananang, sekgetjhaneng sa khateboto. Jwale di sehelle.
- 2 Taka didikadikwe tse nyane tse pedi ka hara didikadikwe tse pedi tse kgolo. Di sehelle, hore ho be le lesoba mohare.
- 3 kopanya didikadikwe, bofa hulu e tshehla lesobeng le mahareng le ka ntle ho fihlela sedikwedikwe se kwahetswe kaofela. O ka sebedisa thapo tse pedi tsa hulu mmoho ho kwahela didikadikwe kapele.
- 4 Seha hulu o sebedisa sekere se bohale diedges tsa didikadikwe tse pedi.
- 5 Tsamaisa sekgetjhana sa hulu mahareng a didikadikwe mme o e bofe haholo. Jwale tlosa didikadikwe.

Kamoo ke sebedisang letsatsi laka le tlwaelehileng kateng

Tlatsa tleloko ka dinako tse fapaneng tsa letsatsi ebe o taka setshwantsho ho bontsa seo o se etsang.



Ha re ngoleng

Jwale fetolelatjhate ya hao e phallang ho dipolelo tse
hlilosang hore o qeta letsatsi le tlwaelehileng jwang.



Ha re ngoleng

Ngolla motswalle wa hao ya toropong e nngwe lengolo o mo meme konsareteng ya sekolong sa heno. O tla tshwanela ho mo qaqisetsa hore konsarete e mabapi le eng, e qala ka nako mang, ka letsatsi lefe. O tla tshwanela hape ho mo neha ditaelo tsa ho fihla moo. Tsena o tla di ngola leqepheng le latelanq.



Igola ateresse ya hao mona.


Nqola letsatsi mona.



Ngola tumediso e lokelang.

Naola pheletso ua haq mong

Naola lebitso la hao mong.



Letsatsi:



Ha re etseng



Taka mmapa ho tloha tulong e le nngwe (e ka ba heno, setopong sa bese, lebenkeleng) ho ya sekolong sa lona.



Ha re ngoleng

Jwale ngola taelo ya tsela.



Moetsi, maetsi le moetsuwa



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena le motswalle wa hao.

Sehela **moetsi** mola ka **bokgubedu**. Moetsi ke motho kappa ntho e etsang ketso.

Sehela **leetsi** mola ka **bolou**. Leetsi ke lenseswe le etsang ketso.

Sehela **moetsi** mola ka **botala**. Sena se o bolella hore leetsi le tlama mang.

O nwele teye
ya hae.



Dikatse di mathisa ditweba.

Ann o ratile Jabu.

Sephehi se tjhesitse dijo.

Moshemane o thubile fensetere.

Ngwanana o fofisitse khaete

Re bakile kuku



Fumana o sehelle maetsi mola ka tlase ho e nngwe le e nngwe ya dipolelo tsena. Ebe o etsetsa moetsi sedikadikwe.

O **thubile** fensetere.

Ke tlatsitse galase ya ka.

O itlhatswa sefahleho.

Mandu o patile bukatsatsi ya hae.

Tweba e qadile peiso.

Ann o ngotse e-meili.

Jwale sheba dipolelo tsena. sehela moetsi mola ka tlase le leetsi. Dipolo tsena ha di na dintho.

Maetsi ha a hloke object ho etsa polelo e feletseng.



Ntja e robetse.

Re a ja.

Ba a sebetsa.

O a lla

Ba a matha.

Katse e ngaotsa

Sekepe se nwelletse.





Ha re ngoleng

Bala dipolelo tse latelang ka hloko. Sehela **moetsi** mola ka **bokgubedu** ka tlase, leetsi ka **bolou** le **moetsuwa** ka tala.

Anna o arabile dipotso tse ngata ka tlelaseng kajeno.

Mandu o kadimile pensile ya ka.

Jabu o lahletse sefofane sa pampiri ka ntle ho fensetere!

Kgaitsemi ya ka o bala buka ya laeborari.

Mme wa ka o pheha nama.


Ke mametse radio.

Tjhe! Ke lahlile selefounu ya ka!

Sefako se thubile fensetere.

Ken a le R10 ka ka mokotlaneng wa ka.

Ke jele samentjhisi motsheare wa mantsiboya.



Ha re ngoleng

Jwale ngola dipolelo ka bowena. Ho e nngwe le e nngwe, sehela **moetsi** ka **bokgubedu**, leetsi ka **bolou** le **moetsuwa** ka botala mola ka tlase.



Seo bukantswe e re bolallang sona



Ha ré baleng

Mantswe a tataisang kapa mantswe a ka sehlohung ka hodimo ho leqephe a o bolella hore lentswe la pele le la ho qetela leqepheng le itseng ke eng.

Hetla

Leetsi, ho shebela morao. Hwetla, lebitso, nako ya selemo. Hema ,leetsi, ho hula moyo le ho o ntsha ha o phefumoloha

Lentswe la pele le ngotseng ka botenya le bitswa lentswe la kenello. Lentswe la kenello le ngotswe ka ditlhaku tse ntshofaditsweng.

Dikitjhinari e re bolella moeelo ya mantswe le ho e tjho.
Mantswe a ka dikitjhinaring a hlophisitswe lenane la diafabete.

mabota

a

mabota

b

se mahlakoreng a ntlo, seo e leng moaho wa ntlo

c

madimabe

ho motho a hloka lehlohonolo

d

mafí

lebese le themisitsweng

e

majwe

mobu o ommeng kappa mafika

f

a thubehileng

g

mamela

ho utlwa se buuwang kappa ho utlwa pina kappa modumo

h

mamina

mokedikedi o tswang dinkong haholo ha motho a kula

Mm

marako

lebota le sa felang

n

maru

se bonwang sepakapakeng eka ke mosi kapa wulu

o

matlo

meaho eo batho ba dulang ho yona

p

matlo

meaho eo batho ba dulang ho

q

yoná

modimo

seo batho ba dumelang ho sona le hore ba hlodilwe ke yena



mojaki

motho ya fihlang sebakeng empa a sa dule a feta

mokokotlo

bokamorao
ba motho kapa phoofolo



mokoti

lesoba le fumanwang fatshe

mokotla

se sebediswang ho tshela dintho kapa dijo

molala


karolo ya mmele e kopanyang hlooho le mmele wa motho kapa phoofolo

monna

motho e motona

morara

mofuta wa tholwana o melang sefateng mme o ba sehlahleng



morena

motho wa monna ya okametseng setjhaba

musi

moreso

ngwana wa heno e motona

moru

moo e leng thota , naha feela
e tletseng jwanng le difate tse
teteaneng tse ngata

moruo

se batho kapa naha e nang
le sona ho tsa thuo, haholo
tjhelete

mosadi

motho e motshehadi, lelatodi
la monna

**mose**

seaparo se sebediswang
haholo ka basadi mehleng
ena, le banna ba bang ho ya ka
ditumelo tsa bona

**motse**

sebaka seo batho ba ahileng
ho sona mme ba dula mmoho

motho

sebopuwa se bohlale ho
feta tse ding, seo hangata se
dumelang hore se bopuwe ke
modimo

motswalle

motho eo le tlwaelaneng,
le utlwana haholo mme le
bolellana tsohle

**mula**

ho otla e mong ka molamu
haholo ha ho kallwa

**musi**

se bonahalang ha ho na le moo
ho tjhang teng

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Mm

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Thhaloso e re
bolella ka moelelo
wa lentswe, Ha
lentswe le na le
moelelo o le mong,
ditlhaloso di a
nomorwa

Hindu ke lebitso.
Le Hindu ke motho
wa lehinchi, lekula
le na le badimo ba
bangata. Mahindu
ke batho ba nang
le bophelo bo
bong ka mora lefu.

Bosiu bo sa kgoleheng



Ha re bueng

- Na o kile wa lora kabuka?
- O ne o phofa ka eng?
- kile wa lora ka buka eo o neng o e bala?




Ha re baleng

Ka tsatsi le leng, Lindiwe o ne
a robetse betheng
a bala ka dikwena
bukeng ya e ratang, e
bitswang, "National
Animal Magazine".
Pele a robala a
e beha rakeng
ya dibula pela
monyako wa
ntlwana.

Bosiung bona boo,
ha a eya ntlwaneng, a
utlwa mohweshetso
o etswa rakeng
ya dibuka. O ne a
tsamaya a robetse
hanyane kahoo ha a ka
o ela hloko. Yaba dibuka
le dikoranta tse rakeng di
qala ho wa. Dintho tseo tsa wela
fatshe, tsa tlala hohle, ho hweshetsa ha
nna ha phahama.

Lindiwe a se ke a kgolwa: kwena ya etsa
modumo ho tswa rakeng ya dibuka.
A hatsela. A sheba kwena e hahaba butle
ka tlung. E ne e ka e qeta ho tswa metsing.
Mmele wa yona o ne o le metsi. Ya siya
metsi fatshe ka tlung. Kwena ya hosha e



tsoka hloho le mohatla ho ya pele
le morao. Ya bula molomo, yaba
Lindiwe o tshoha haholo ha a bona
meno a yona a matelele.

Buka ya Lindiwe e bitswang "National
Animal Magazine" e ne e wetse fatshe
pela kwena. Ho ne ho na le ntho e sa
lokang. Lindiwe a e sheba, a bona hore
setshwantsho se bukeng ha se seo a se
tsebang. Ho ena le hore a bone kwena
lebopong la noka a bona lebopo la noka
feel! A phahamisa buka, Ka yona nako eo
kwena ya tsoka mohatla hoo e ileng ya
thuba nkgo ya dipalesa ya mme wa hae
mme digalase tsa hasana hohle. Lindiwe a
balehela phaposing ya ho robala a kwala
monyako. A dula hodima bethe a ikutlwa
a bolokehile.

"Mohlomong tsela ya ho tlosa kwena
tseleng ke ho e fa dijo," o nahana jwalo.
A sheba "National Animal Magazine"
a ipolella hore, "ha kwena e kgona ho
hahaba e tlohe setshwantshong ho bolela
hore phoofolo tse ding di ka etsa jwalo
le tsona." A phetla maqephe a buka a
fumana ditshwantsho tsa dinonyana. "E
ka ba dijo tse monate tsa kwena," o a
nahana. Modumo o moholo wa etsa hore
a tlole, a bona kwena e emisa mohlatla



Pele o bala

• Sheba ditshwantsho le dihlooho mme
o leke ho noha hore se ngotsweng se
mabapi le eng. • Bala leqhephe mona le
mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.



Ha o ntse o bala

• Lekanya seo o se nohileng le seo
badileng ka sona. • Ha o sa utwlisis
serapana seo, bala hape o iketlile.
Se balle hodimo.

e feta monyako. A isa setshwantsho sa nonyana lesobeng la monyako ho bontsha kwena dijo tsa yona.

Ka tshohanyetso, nonyana tse leshome le metso e mmedi di phahamisa mapheo di baleha ka maoto a tsona a otileng di wela ka ntle ho monyako. Dinonyana tsa fell molomong wa kwena, ka bonnwe jwalo, ho fihlela kwena e kgathala, e robala, ya se ke ya hlola e tsitsinyeha.

Lindiwe a bula monyako hanyane a beha buka pela nko ya kwena. "Ke a kopa," a hweshetsa, "ke a kopa kgutlela hae." A kgutlela ka tlung a sheba ka lesoba la monyako, a bona kwena le dinonyana di kgutlela bukeng.

Hoseng batswadi ba batla ho tseba hore ke eng se entseng hore fatshe ho be metsi, se thubileng monyako le nkgo ya dipalesa. Lindiwe a se ke a tseba na o reng.



Franz Hohler

(E fetoletswa ho hlaha PIRLS).



Ha re etseng

Dipolelo tsena di hlalosa se etsahetseng paleng ya Lindiwe. Di ngotswe ka ho fosahala. Di nomore hore di ngolehe ka tsela e nepahetseng. Re entse tse seng kae.



	Ka morao ho nako a ya ntlwaneng.
	A bona kwena e heshetsa e tsoka mohatla le hlooho
2	A ya robala.
	A ikwalla ka phaposing ya hae.
	A fumana setshwantsho sa dinonyana.
	Kwena ya ja dinonyana.
9	Kwena ya robala.
	Dinonyana tsa tlola setshwantshong.
1	Lindiwe o badile "National Animal Magazine" a e beha rakeng ya dibuka.

Ditaba tse ding ka kwena



Ha re ngoleng

Bala pale hape, "Bosiu bo sa kgoleheng", ebe o araba dipotso tse latelang.



Ke eng e bontshang hore ho etsahetse se sa tlwaelehang ?

a	Dikoranta tsa qala ho hasahana
b	Lindiwe a bona setshwantsho se bukeng ka ntle se le siyo
c	Monyako o yang phaposing ya hae o ne o thubehile.
d	Lindiwe a utlwa ho hweshetsa.

Kwena e ne hlaha kae?

a	Ntlwaneng
b	Bukeng ka ntle
c	Ka tlasa bethe
d	Nokeng e haufi

Monyako wa phaposi o thubehile jwang?


a	O thubilwe ke mohatla wa kwena.
b	Nkgo ya mme wa hae e thubehetse ho ona.
c	Molomo o tjhitja wa nonyana o thutse monyako.
d	Lindiwe o kwetse monyako haholo wa thubeha

Ke mantswe afe a re bolellang hore Lindiwe o tshohile?

a	A hatsela hona moo
b	Ha a ka a kgolwa mahlo a hae
c	O ile a kgothala
d	A utlwa ho hweshetsa


Hobaneng Lindiwe a ne a nahana hore kwena e tla mo loma?

a	E bontshitse meno a yona.
b	E ile ya hweshetsa haholo.
c	E ile ya qala ho etsa modumo le ho kgona.
d	E ile ya tsoka mohatla ya o isa pele le morao



Hobaneng Lindiwe a bitsitse dinonyana bukeng?

Bolela tsela tse pedi tseo buka e thusitseng Lindiwe ka tsona.



Letsatsi:



M A N T S W E A
M
A
T
J
H
A

O nahana pale ya kwena ke karolo ya toro ya Lindiwe?
Fana ka lebaka le le leng le bontshang hore e ne e le toro.

Jwale fana ka lebaka le le leng ho bontsha hore e ne e se toro.

Maetsi maphethi

Maetsi maphethi le maetsi a nang le kamano mahareng a moetsi le lebitso. Maetsi ana hangata ke maetsi a mantilha ho polelo kappa polelo ebile a ka fetolwa ho ya ka lebitso. A sebediswa feela ho lekgathe lejwale le lekgathe lefeti. Bona mehlala ena.

*O tsamaya ho ya hae ka maoto.
O ka bona hore leetsi lephethi ke tsamaya ha leemedi e le "o".*

O tsamaile ho ya hae. Mona leetsi le fetohile ho ya ka lekgathe la polelo.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o sehela maetsi lephethi mola ka tlase. Ebe o etsetsa motho kappa ntho e etsang ketso sedikadikwe, mantswe ana e tla ba mabitso kapa maemedi.

Ke ya lebenkeleng.	O nwa lebese.
O ya moo ho seswang.	Ba shebile papadi.
Ba ile setediamo.	Ke palama baesekele.
O bapala bolo ya maoto.	O borasha moriri wa hae.
Ke bala buka.	O mathela sekolong ka mehla.



Letsatsi le latelang



Ha re bueng



Papadi

- Etsa papadi moo o bontshang Lindiwe a bolella batswadi ba hae ka se etshahetseng.
 - Na o nahana batswadi ba hae ba tla kgolwa pale eo?
 - Bontsha kamoo Lindiwe a kgodisang batswadi hore ba kgolwe seo a ba bolellang sona ka moo fatshe ho bileng metsi ka teng, kamoo nkgo ya mme wa hae ya dipalesa e tjhwatlehileng ka teng le kamoo monyako wa kamore ya hae o tswileng lesoba ka teng. Ikisetse qetelo ya papadi.



Ha re ngoleng

Sheba pale hape. Sheba botho ba Lindiwe. Nahana ka ntho tsohle tseo a di entseng ho ipholosa ho kwena. Tlatsha mahlalosi a itseng ho hhalosa botho ba Lindiwe.



Jwale sebedisa mahlalosi ho ngola ka botho ba Lindiwe.



Ha re ngoleng

Itokisetse ho ngola ka tlhaloso ya toro kapa sesitahlohwana seo o bileng le sona. Sebedisa mmapa wa monahano ho itokisa.

Sehlooho ke: “**Maobane bosiu ke lorile**” . Tlatsa dinttha tsa bohlokwa mmapeng wa kelello. Bolela se etsahetseng pele a robala, ho etsahetseng torong le hore e fedile jwang. Bolela o ikutlwile jwang torong. O ne o tshohile?

Ha o qetile ho etsa sena, o tla ngola dirapa tse 3 kapa 4 ka toro ya hao. Ngola tlhaloso pampiring. Kopa motswalle wa hao ho e bala a o lokisetse yona. Hosane o tla kopitsa mosebetsi wa hao ka makgethe leqepheng la hao la mosebetsi le latelang.

Ha ke tsoha

5

Seo ke se entseng pele ke robala

1

Kamoo toro e fedileng ka teng.

4

Bosiu bo fetileng ke lorile

Ka moo toro e qadileng ka teng

2



Ka moo ke ikutlwileng torong

3



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang ● Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.



Ha re ngoleng

Ngola moqoqo wa hao ka makgethe sebakeng seo o se neuweng.

Maobane ke lorile...

Letsatsi:



Ho tshekatsheko Buka hape



Ha re ngoleng

Ngola hlahlobo ya buka "Bosiu bo sa kgoleheng."



Sehlooho sa buka	
mongodi	
Poloto Ho etsahalang paleng?	
Sebaka Pale e etsahala neng hokae?	
Dibapadi Ke bo mang batho ba paleng?	
Na buka ke nnete kappa tshomo?	
Tema Pale e bua kang? Molaetsa wa pale ke eng?	
Seo ke se ratileng Ke karolo efe ya buka e monate?	
Kgothaletsa Hobaneng o ka kgothaletsa motswalle pale?	



Dikahare

Dikahare

- 2 Dintlha ho tswa ho Mongodi
 4 Sekolo se tswile!
 8 Bona tsela ya ho ya nagkeng
 10 Papatso-molaetsa o ipatileng
 12 Mokganni wa tekesi-karolo⁴
 14 Ho hlokomela sebaka
 16 Dithlaku-bolela mohopopo wa hao
 18 Ba banyenyan-pale ka Afrika Borwa
 22 Ho nwa ho tshwanelwa ho fediswa
 24 Dibaka tse ntla ho tjakelwa



Nnete kapa tshomo

Ha re ngoleng

Sheba lenane la diatekele tse ka hara makasine ona. Ngola haeba diateleke e le nneta, tshomo kappa mohoplop.

- 2
4
8
10
12
14
18
22
24



Matswelli le maetsi a sa tswelleng ke eng?

Maetsi a na le moetsi ya amohelang ketso.

Etsetsa leetsi sedikadikwe ebe o sehela moetsi mola polelong enngwe le e nngwe.

Ke bakile dikuku.

Re kgannile dibaeseke tsa roma.

O sutuditse tafole.

O pentile setshwantsho.

Moshanya o rahile bolo.

Maetsi a mang ha a hloke moetsuwa ho amohela ketso.

Etsetsa leetsi sedikadikwe polelong enngwe le e nngwe.

Nonyana e binne.

Ke tshehile.

Ke llile.

Buka e wele.

Letsatsi le diketse.





Ha re bueng

- Na o kile wa utlwa ka Nelson Mandela?
- Ke batho bafe ba tsebang?
Ba o ba tsebang?



Ha re baleng

Pele o bala

● Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. ● Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlango ho bala ka sona.



Ha o ntse o bala

● Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona. ● Ha o sa utwlisis serapano seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.

Lebitso la ka ke Nelson Mandela. Ke dula naheng e ntle e bitswang Afrika Borwa, naha e ntle haholo, e tlase ho Afrika. Nna le wena re dula Afrika Borwa. Ke hlahetse motseng o monyenyan o bitswang Mvezo ho la Eastern Cape ka 18 Phupu 1918, jwale ke tsofetse haholo hona jwale.

Ntate wa ka e ne e le morena. O nnahile lebitso la Rolihlahla, leo e leng lebitso la Sexhosa le boleleng “kgathatso.” Ke ne ke le monyenyan haholo, ha ba lelapa leso ba fallela Qunu, ke ne nka ba le dilemo 1 kapa 2. Matsatsi a bophelo ba ka Qunu a ne a le monate haholo. Ha ke ntse ke hola, ke ne ke disa dinku le dipodi tsa lelapa leso.


Ke ne ke bapala le metswalla ya ka naheng. Re ne re sesa dinokeng, re eja mahe a dinotshi a monate ao re neng re a nka ntlong ya dinotshi. Ke ne ke hlokomela ho phema ho longwa ke dinotshi. Hang ka leka ho palama tonki, ke ne ke etla hantle ho fihlela ha tonki e ntahlela dihlahleng tsa meutlwa!


Ha ke le dilemo di 7, ntate a nthomela sekolong sa kereke. E ne e le nna motho wa pele lapeng leso ho ya sekolong. Ntate le yena ha a kena sekolo. Re ne re tshwanelo ho apara diaparo tse ntle tsa sekolo, empa lelapa leso le ne le futsanehile haholo ho ka reka diaparo tsa sekolo.

Ntate wa ka a ntsha a mang a marikgwe a hae a kgale, a a poma mangweleng. Ke ne ke sena lebanta, yaba ntate o nka kgwele a ntlama borikgwe lethekeng. Empa ke ne ke e ne ke le motlotlo ho apara marikgwe ao. Sekolong, titjhere ya a ikgethela ho mpitsa. Nahana o fumana lebitso le letjha o le dilemo di 7?

Ke eng ngolophelo ya mong ka boyena?

Othobayokerifi ke pale e ngotsweng ke motho eo buka e buang ka yena. Nolophelo ka bowena/othobayokerifi (autobiography) ka Senyesemane e bolela *Auto "wena"*, bio "bophelo", graphy "ho ngola". Mongodi ke mophetwa wa sehlooho ka dinako tsohle ho othobayokerifi. Diothobayokerifi di bua ka histori ya bophelo ba mongodi. Holeqephetshebetso lena o tla bala othobayokerifi e nkuweng bukeng e tsebahalang ***The Long Walk To Freedom*** ka Nelson Mandela. Re e nolofaditse bakeng sa ho balwa sekolong.





Ke ne ke natefetswe sekolong le lapeng ho ne ho le monate. Mme wa ka o ne a nqoqela dipale tsa kgale. Ke ithutile tse ngata paleng tsa hae O nthutele hore ke be mosa bathong nakong tsohle.

Ntate a nthuta hore ke be sebete. Ke ne ke batla ho ba sebete jwale ka yena. Ke ne ke lakatsa ho ba jwale ka yena. Ke ne ke tlotsa moriri wa ka ka molora hore o be moputswa jwale ka wa hae. Ke ne ke rata ntate wa ka.


Bophelo ba ka bo ile ba fetoha hoba ke fihle dilemong tse 9, ntate wa ka a hlokahela. Ka tshwanelwa ke ho paka

dintho tse nnyane tseo ken eng ken a le tsona ka tsamaya le mme wa ka ray a lapeng la heso le letjha. Ho ne ho le boholoko ho falla Qunu. Ka hetla ka sheba morao lapeng leso le thabo eo ke neng ke e siya morao.

Ka sheba matlo le batho ba ntseng ba tswela pele ka bophelo ba bona. Ka hopola diphororo moo ke neng ke sesa le ho bapala le ba mophato wa ka. Ka sarelwah ke hopola hore nkeke ka bapala le metswalle hape. Mahlo a ka a robala hodima mekgoro e meraro ya lelapa la heso. Ke ile ka tsamaya – ke ne ke nahana bo kamoso ba ka.

Ke ile ka dula ha malome Jongi motseng wa Mqhekezweni. E ne e le motswalle e moholo wa ntate. Ke ne ke hlorela motse wa heso le lapa leso. Empa ho ne ho le monate ho dula le malome Jongi. Ke ne ke bapala le mora wa hae Justice. Re ne re palama dipere, re lema meroho, re sesa nokeng. Malome o ne a ntshwere jwalo ka ngwana wa hae.

Kei le ka kena sekolo se haufi. Yaba ha ke le dilemo di 16, Malome Jongi a nthomela sekolong o ile a nkisa sekolong sa Clarkebury. Jwale ka ntate, Malome o ne a kgolwa hore thuto e boholokwa. rata thuto ka mokgwa o makatsang. Ka morao ho dilemo tse tharo ka ya sekolong se Seholo sa Healdtown. Ke ile ka ntsha bokgoni ba ka ka sebetsa ka thata. Ha ke qeta sekolong ka ya ka ya yunibesiti ya Fort Hare. Ke nako eo ke ne ke le dilemo di 21.





Ha re ngoleng

Ngola tshekatsheko ya buka ka pale ya bongwana ba Nelson Mandela ho tswa ho *Long Walk to Freedom*.

Sehlooho sa buka

Mongodi

Poloto

Ho etsahala eng paleng?

Sebaka

Pale e etsahala kae kappa neng?

Dibapadi

Ke bo mang batho ba paleng?

Na buka ke nnete kappa tshomo?

Tema

Pale e bua kang?
Molaetsa wa pale ke eng?

Seo ke se ratileng

Ke efe karolo e monate ya pale?

Kgothaletso

Hobaneng o ka kgothaletsa pale ho motswalle.



O rata ho bala eng haholo?



Ha re bueng

Ho fihlela jwale bukeng ena ya tshebetso o fetile mefuta e fapaneng ya ditemana tseo o tshwanetseng ho di bala le ho di ngola jwale ka morutwana wa kereiti ya 6. Semelo sa sengolwa ka seng ke sefe mm eke sengolwa sefe seo o natefelwang ke ho se bala haholo? Buisanang ka sebopeho sa sengolwa ka seng sehlophengtsa lona. Ha o se o entse sena, di hlahlamise ho ya kamoo o di ratang kateng ho tloha ho 1 – 12. Re qadile ho o tlatsetsa dikarabo tse ding.

Mofuta wa sengolwa	Semelo sa sengolwa sena ke sefe?	Boemo
Dingolwa tsa lesedinyana	Señloóñho sa taba, mola wa moókataba, lekgatle lefitile	
Legephetshebetso 1, 3		
Ditshomo	Melaetsa le baphetwa ba diphoofolo tse nang le semelo sa batho	
Diphamofolete		
Dipapatso	Puo e susumetsang	
Sengolwa se susumetsang		
Tshwantshiso kapa puisano		
Dithothokiso	Puo e otlolohilleng, mekgabisopuo, le disebediswa tsa thóthókiso	
Sengolwa se laelang	O sebedisa tse bonwang	
Bukatsatsi/dayari	lekgathé lefetile	
Tshekatsheko ya buka		
Sengolwa sa tlhahiso leseding	Diñlökwa le mökgwa	
Bayokerafi Legephetshebetso 4, 6	Pale ya bophelo e bolelwá ke mongodi	



Re sebedisa lekgathe lejwale letswhelli ho bontsha ketso e etsahalang hona jwale.

O shabile TV hona jwale.

Lekgathe lejwale letswhelli



Ha re ngoleng



Qetella dipolelo tse latelang o sebedisa mokgwa wa **lekgathe lejwale** maetsing a ka masakaneng.

O [redacted] (**sesa**) nokeng hona jwale.

O [redacted] (**bapala**) bolo ka motsotsa ona.

Ba [redacted] (**tsamaya**) ka maoto ho ya sekolong.

Lekgathe letswhelli lefeti

Re sebedisa lekgathe lefetile letswhelli ho bontsha diketso tse etsahetseng kgale.

Bana ba ne ba robetse ha mollo o tuka.



Ha re ngoleng



Qetella dipolelo tse latelang o sebedisa **lekgathe lefeti** la maetsi a ka masakaneng.

Letsatsi le [redacted] (**phatsima**) ha ke ne ke tsoha.

E ne e na [redacted] (**pula**) ha ke ne ke tsamaya ho ya setopong sa bese.

Ke [redacted] (**ja**) dijo tsa horeng ha founu e lla.

Re sebedisa lekgathe letlang letswhelli ho bontsha ketso e tla etsahala ka nako e tläng.

Lekgathe letlang letswhelli

Ke tla be ke sebetsa beke e tläng matsatsi kaofela.



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tse latelang o sebedisa mokgwa wa **lekgathe letlang** letswhelli ka maetsi a ka masakaneng.

Re [redacted] (**nka**) leeto la sekolo beke kaofela.

Ke [redacted] (**nka karolo**) beikwetlisong ba bolo mafelong a beke e tläng.

Re [redacted] (**kganna**) ho ya Cape Town hosane.



Bapala papadi ya lekgatthe letswelli

- Bedikisa khoine.
- Dihlooho o tsamaela pele dibaka tse pedi.
- Mohatla o tsamaela pele sebaka se le seng.
- Bopa dipolelo tsa lekgatthe letswelli o sebedisa mantswe a ka lebokoseng ka leng.
- Qala polelo ya hao o sebedisa le le leng la mantswe ana.
Nna ... Yena...
Yena ... Rona ...
Bona ...
Motswalle wa ka...





Nka kgona ho		
Bala resepe		
Bona maemo a sengolwa se laelang		
Ditaelo tsa tatellano		
Araba dipotso tsa kutlwiso tse hodima resepe		
Ngola resepe		
Phethela tjhate ephallang		
Ngola ditaelo ho tsamaelana le setshwantsho/mmapa		
Sebedisa dihlongwanthao le dihlongwapele		
Taka mmapa		
Bona moetsi, leetsi le moetsuwa dipolelong		
Ngola lengolo		
Sebedisa dikishinari		
Utlwisia ditshebediso tse dikishinaring		
Bala pale mme o arabe dipotso tsa kutlwiso		
Bona le ho sebedisa matswelli		
Bona le ho sebedisa maetsi a sat swelling le matswelli		
Sebedisa lejwale, lefetile le letlang letselli polelang		
Ngola setshwantsho sa botho ba mophetwa		
Sebedisa makgethi ho hhalosa mophetwa		
Lokisa le ho ngola moqoqo		
Ngola tshekatsheko ya buka		
Bona mefuta efapaneng ya dingolwa		
Bala pale ya bayokerafi		

Tema 4: Ho bala ditshomo



Ho bala pale Kotara 2: Dibeke 5 - 6

49 Ho bala pale 102

Puisano ya pele ho balwa e itshetlehileng ditshwantshong le dihloohong.
O araba ka molomo dipotso tsa kutlwiso tse itshetlehileng resipeng.
O rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hae.

50 Ho nahana ka dibapadi 104

O qolla makgethi ho hhalosa mophetwa wa sehlooho.
O shebana le tshobotsi ya botho.
O ngola tlhaloso ya mophetwa.
O phethela lenane la boitshwaro ba baphetwa bo bontshang bonnete ba bophelo.
O ngola tlhaloso ya mophetwa e bontshang bonnete ba bophelo.

51 Ho ngola pale ka baphetwa tse kgolehang 106

Pale e be le qalo, bohare le qetello.
Moelelo wa dihlongwapele le dihlongwanthao.
O rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hae.

52 Jacob o a tela 108

Mosebetsi wa pele ho balwa.
Ho bala pale ya mehleng ena.
O araba dipotso tsa kutlwiso tse itshetlehileng hodima sengolwa.
O rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hae.

53 Pale e re bolellang hape? 110

Ho tadima maele le dikapuo tse sebedisitsweng paleng.
Ho ngola bukatsatsi/dayari ho ngola pale
Ho ngola setshwantsho sa mophetwa wa sehlooho.
Tshediso ya mathusi.

54 Hlophisetsa pale 112

Ho sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa pale ho tadinngwe baphetwa, tikoloho, moralo le qetello.
Ho hlophisa pale ya hao mmoho le ya motswalle.
Ngola pale ka makgethe sebakeng se siiweng.
O rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hae.

55 E etsahetse kgale hwane 114

Ho sebedisa lephethi lejwale.
Ho kgetholla na le ne le maetsi dipolelong.
Ho bopa dipolelo ho lephethi lejwale.

56 Puisano le mampodi wa bolo 116

Palo ya puisano ho sebediswa tataiso e bonwang.
Kutlwiso e itshetlehileng ho sengolwa.
Ho ba le puisano le motho ya atlehileng.

Ho balla tlhahisoleseding

Kotara 2: Dibeke 7 - 8

57 Bolo, bolo hohle 118

Mosebetsi wa pele ho balwa o itshetlehileng tataisong ya se bonwang le se utlvisiswang.
Ho bala tafole ya dipalopalo tsa bolo.
Ho bala tafole ya liki.
O araba dipotso tse itshetlehileng sengolweng sa kerafo le ditafole.

58 Histori ya bolo 120

Ho bala leqephe la web ka histori ya bolo.
Ho araba dipotso tse itshetlehileng sengolweng ka molomo.

59 Ho ngola serapa ka tsebiso 122

Puo ka papadi kapa ho itlosa bodutu.
Ho etsa tokiso ya hao ngola sengolwa sa tlhahiso leseding o sebedisa mehato e 6.
Ho ngola sengolwa sa tlhahiso leseding ka tatellano e utlwahalang.
O rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

60 Puo e hhaloswang 124

Hape ka makgethi.
Ho kgetholla makgethi.
Ho sebedisa makgethi ho bopa dipolelo.
Ho beha makgethi ka mofuta (palo, mmala, boholo le sebopaho jwalojwalo).

61 Tsohle di itshetlehileng ho tsa boemo ba lehodimo 126

Mosebetsi wa pele ho balwa le puisano ka boemo ba lehodimo.
Ho bala ditjhate tse tharo tse thata le ho araba dipotso tse itshetlehileng ho tsona.
O rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hae.

62 Sebopaho sa metsi 128

Ho bala setshwantsho.
Ho hhalosetsa motswalle setshwantsho seo.
Ho ngola maemo a fapaneng a bontshitsweng setshwantshong.
O rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

63 Ngola sengolwa sa tlhahiso leseding 130

Tokiso le ho fumana sehlooho.
Ho shebana le tlhahiso, dipuputso, kgopolu ya ditsebi, ditshwantsho le dihlooho tse tla sebediswa.
Ho ngola sengolwa sa tlhahiso leseding ka makgethe.

64 Ke eng e thelebishing? 132

Ho bala tataiso ya TV le ho araba dipotso tse itshetlehileng ho yona.
Itlhathobe ka sephetho sa maqephetshebetso a 16 a fetileng.
O rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hae.



Ho bala pale



Ha re baleng

Kajeno re tlilo bala pale ya kgale ya sekgo sa Afrika se bitswang Anansi. Ha o bala pale ena o lebelle mophetwa. Ke moqhekanyetsi wa kgale.

Pele o bala

• Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. • Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.



Ha o ntse o bala

• Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona. • Ha o sa utwlisis serapana seo, bala hape o iketile. Se balle hodimo.

Tsela eo sekgo se fumaneng maoto a masesane ka yona

E ne e re, kgale kgale, ho dula sekgo se bitswang Anansi. Anansi leha a ne a tseba ho pheha, o ne a le botswa, ka hoo o ne a phela kaho ja dijo tse phehuweng ke malapa a ba bang motseng.

Ka tsatsi le leng, a ema tlung ya mmutla. Mmutla e ne e le motswalle wa hae ya lokileng. "Ho na le meroho pitseng ya hao," ho lla Anansi ke thabo. Anansi o ne a rata meroho.

"Ha di e so butswe hantle," ho bua Mmutla. "Empa di tla butswa hona jwale, ema o tla ja le nna."

"Ke ne nka thaba, Mmutla, empa ho na le seo ke tshwanetseng ho se etsa," Anansi o bua kapele. O ne a nahana hore ha a ka ema ha Mmutla, Mmutla o tla mo fa mosebetsi. A ka qetella a hlatswa dijana. "E re ke o jwetse," ho bua Anansi. "Ke tla lelefatsa tepo. Ke tla tlamella leoto le leng la ka mme ha e nngwe ke tla e tlamella pitseng ya hao. Ha meroho e butswitse, ka lehlakoreng le leng la pitsa ya hao, ke tla hula lefatsa la tepo, ke tla tla ke matha!"

Mmutla a nahana ke mohopolo o bohlokwa mme ha etswa jwalo.



"Ho nkga dinawa," Anansi o fofonela a thabile ha autlwa monko o monate. "Dinawa tse monate, di phehuwe ka pitseng."

"Tlo o je le rona," ho lla ditshwene. "Di haufi le ho butswa." "Nka thaba, Ntate Tshwene," ho bua Anansi. A mo eletsa hape ho lelefatsa tepo ka ho tlamella leoto le leng la ka pitseng e kgolo ya dinawa.

Ntate Tshwene a nahana ke mohopolo o motle. Bana kaofela ba nahana jwalo mme ha etsahala jwalo.





"Ho nkga dipotata," Anansi o fofonela a thabile ha a utlwa monko wa potata. "Dipotata ke manepe a dinotshi a monate!"

"Anansi," o bitsa motswalle wa hae Kolobe. "Pitsa ya ka e tletse dipatata le manepe a dinotshi! Tlo o je le nna."

"Nka rata ho etsa hoo," ho bolela Anansi. hape, a eletsa ho lelefatsa tepo ka ho tlamella leoto le leng la ka pitseng ya potata.

Motswalle wa hae Kolobe a hopola hore hona ke mohopolo o motle. Yaba ho etsahala jwalo.





Ka nako eo Anansi a fihlang nokeng, o ne a na le tepo e tlamelletsweng leotong le leng le leng maotong a robedi. "Hona ke mohopol o motle," Anansi a ipolella a le motlotlo. "ke ipotsa ke pitsa ya mang e tla butswa pele? Ke tla ja dijo tse robedi kajeno. Nna ke lehlohonolo."


Ka nako eo, Anansi a utlwa ho hulwa leoto la hae. "Ah," ho bua Anansi. "Ke thapo ya tepo e tlameletsweng pitseng ya Mmutla ya meroho." A utlwa e nngwe le e nngwe. Anansi a hulwa hararo ka nako e le nngwe.

"Aa mongaka," ho bua Anansi, ha a utlwa a hulwa labone ke tepo e hula thapo.

Ka yona nako eo, a utlwa ya bohlano, e hula thapo. Ya botshelela, le ya bosupa le ya borobedi! Anansi a hulelwa kwana, le kwana, ha bohle ba hula dithapo tsa tepo ka nako e le nngwe. Maoto a hae a ba masesanesesane. Anansi thetehela nokeng ka pele. Qetellong, ha metsi a hohotse tepo kaofela, Anansi a tswa ka thata nokeng.

"Aa," a fehelwa Anansi. "Mohlomong hona e ne e se mohopol o motle."

Le kajeno, Anansi o na le maoto a robedi a masesane. Ha a ka a fumana dijo letsatsi lohle.



Ha re bueng



Hobaneng Anansi a sa ka a ema tlung ya mmutla ho fihlela meroho e butswa?

O qetelletse jwang ka maoto a robedi?

Anansi o ipholositse jwang ho se kgaolwe dikotokoto?

Thuto ya pale ena ke efe? O tseba jwang hore ena ha se pale ya nnete?


Sheba setshwantsho ebe o se bolella motswalle wa hao ka lenane le nepahetseng.

Ho nahana ka dibapadi



Ha re ngoleng

Sheba ka hloko seo Anansi a se buang le seo a se etsang paleng.
Jwale tlatsa a mang a maetsi a hhalosang botho ba hae.



Sebedisa maetsi ana ho hhalosa botho ba hae.



Ha re ngoleng

Jwale hhalosa botho ba motho wa nnete.

- Kgetha motho oo o tla ngolang ka yena. Motho e ka ba mampodi, ya phelang kapa ya hlokahetseng.

Lebitso la mophetwa le feletseng	
Bong	
Dilemo	
Sebopoho sa hae	
Mosebetsi	
Talente kapa bokgoni	
Hobaneng o kgethile yena	

- Etsa lenane la botho ba bona. Sebedisang menahano le motswalle wa hao. Sebedisa maetsi ka bongata.
- Ka botho ba mophetwa ka seng, ngola dintho tseo ba di buileng tseo e leng mohlala wa botho ba bona.





Ha re etseng

Jwale tlatsa maetsi a ka hhalosang botho ba hao. Taka kapa o kgomaretse setshwantsho sa hae sebakeng se ka tlase.



Sebedisa makgethi a hao ho ngola setshwantsho sa mophetwa. Buisana ka mophetwa le motswalle. Jwale ngola terafote ya setshwantsho sa mophetwa pampering. Kopa motswalle ho hlophisa terafote ya hao. Le wena o ka hlophisa ya hae. Jwale ngola setshwantsho sa hao ka makgethe.

Ho ngola pale ka baphetwa tse kgolehang



Ha re etseng

Etsa tokiso ya pale ya hao.

Nahana ka moralo le mophetwa. Jwale bontsha ka moo poloto le mophetwa ba tswellang pale mananeng a pale. Tlatsa maetsi ho o thusa ho hodisa mophetwa.

-
-
-
-
-
- Sebedisa mimapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswallé ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hloka halang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Qalo

Mophetwa

Moralo

Bohareng

Mophetwa

Moralo

Qetello

Mophetwa

Moralo





Ha re ngoleng

Pale ya ka _____

Qalo



Bohareng



Qetello





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho le sehlooho sa pale o shebe haeba o ka di sebedisa hore na pale e bua ka eng.

O nahana e ka bua ka batho ba jwang? Okola/sekima pale o bone na o ka lepa hore e tla bua ka eng.



Ha re baleng

Jacob e ne e le leloko la Newville Soccer Club. Yena le metswalle ya hae ba ne ba ya boikwetlisong letsatsi le letsatsi ha sekolo setswa. Jacob o ne a mathela ho ya boikwetlisong eka ha ho san a hosane.

O ne a ikwetlisa ho fihlela mesefa ya hae e opa. O ikwetliseditse ho laola bolo le ho ikwetlisetsa ho raha koulu leha a kwetse mahlo.

Bonyane, Jacob o qetelletse setulong kapa a emele ba bang hona ho ne ho nka nako pele a ka bapala. Empa leha ho le jwalo, mokwetlise ha a ka a mo kgetha ho bapala le sehlopha. Jacob o ne a na le ditoro tsa ho bapala. A lora a tshwaya dintlha tsa koulu e hlolang.

Yaba ka tsatsi le leng pele ho papadi ya ho qetela Jacob a inehela. "Ha ho molemo," o bolella mme wa hae. "Ke ikwetlisa haholo, ha ke lofe boikwetlisong, empa mokwetlise ha a nnehe sebaka sehlopheng."

"Ke ilo inehela," o realo. "ke felletswe."

"Ke nahana key a inehela" o realo, "ke felletswe."

"Seka etsa seno, Jacob," ho realo mme wa hae. "O tla fumana nako ya hao ka tsatsi le leng kapele."

"Mokwetlise ha a nkgethe," o realo, ka pelo bohloko.

Yaba, ka Moqebelo pele papadi e kgolo e qala, mokwetlise a bitsa mabitso a sehlopha. Jacob a hlwedisa a bona lebitso la hae lenaneng. "Jacob, o ne o ikwetlisa ka thata. O tla bapala ka pele. Hopola, ke papadi ya ho qetela," a imakatsa.

Jacob ha a ka a kgolwa tsebe tsa hae.

Letsatsi le leholo la fihla matshwele a batho a ne a hoeletsa le divuvuzela di etsa mehoo metseng.

Pele ho motsotsotso papadi e fela, dintlha e ne e le 0 – 0. Newville Club ha lahlela ntlha!


"Nka bolo, Jacob," Jabu a hoeletsa, a mo akgella bolo.



Jacob a tshwanelwa ke ho hlaba nthla. Ka ho qhoma ka lebelo a feta batshireletsi ba babedi tse pedi. A feta ka letsohong le letshehadi le letona, a siya ba direng ba tsielehile. O ne a tadinane le dipalo ka ho yena. "Jacob! Jacob!"

Matshwele a thohothetsa. E ne e ka torong ya hae. Ka motsotsonyana, ho hlaha not hlala, butse ya seha lengole la hae a wela fatshe. "Phoso! Phoso!" ho hoeletsa mokwetlisi.

"Pip! Pip!" moletsaphala a letsaphala. "Ho raha mahala ho Newville Club!" a hoeletsa. "Jacob, e rahe." Jacob a beha bolo lebaleng. A hemela tlaase, a nka mehato e mebedi morao jwalekaha a entse makgetlo a dikete tse ngata ha a ikwetlisa. A sheba hukung e hodimo ka letsohong le letona la koulu a e raha ka matla ohle a hae. Bolo ya fofa ka hodima motshwara teu, ya nka sekamela ka hara nete. Matshwele a batho a kopana hlaho. Newville e hlotse bomammpodi. "Ke o jwetsitse," ho realo mme wa hae a mo aka. "Mamello e a putsa."



Ha re ngoleng Ke bo mang baphetwa ba pale?

Baphetwa ba sehlooho	Baphetwa ba bang



Hobaneng Jacob a ile a inehela? Qolla polelo e le nngwe e re bolellang hore o ne a se a inehetse.

Qolla polelo e le nngwe paleng e bontshwamg hore Jacob o tiiseleditse.



Pale e re bolellang hape?



Ha re ngoleng

Maele ana a hlalosa eng?

Ha a ka a kgolwa ditsebe tsa hae.

Maele

Joseph o ne a felletswe ke monahano.

Lesisitheho le ja kgomo.



dikapuo

Ke dikapuo dife tsena?

divuvuzela tsa kgonya

pip, pip

bolo ya fofa

Fumana mantswe a mang paleng a tshwanang le mantswe ana. A ngole dikshinareng ya hao.

Iphuthumatsa

hlwedisa




Ha re ngoleng

Inahane o le Jacob. Ngola bukatsatsi ya hao ya letsatsi o akaretsa se etsahetseng le ka moo o ikutlwileng ka teng. Sebedisa mantswe **Pele ke, yaba ke le qetellong** ka.**Dumela Bukatsatsi**



Ha re ngoleng

Jwale ngola setshwantsho sa botho ba maphetwa ka Jacob. Nahanang le metwalle ya hao ho fumana mantswe a hhalosang. Tlatsa makgatho a mang a hhalosang mophetwa.



Sebedisa ketso to seboleho sa setshwantsho. Etsa mokgwaritso pampering. Kopa motswalle wa ha oho e lekola. Jwale etsa setshwantso hantle sebakeng seo o se filweng.



Sehela leetsi mola ka tlase **le ho etsetsa** lethusi la leetsi sedikadikwe. Ebe o ngola polelo ka mokgwa wa kganyetso.

Ke ya sekolong.

Joseph o morao ho nako ya ho ikwetlisetsa bolo.

Re ne re matha lebaleng la bolo.

Joseph o kgethilwe ho ba sehlopheng.

Ela hlooko mathusi. Mathusi a tlatsetsa kapa ho thusa maetsi.

Hlophisetsa pale




Ha re ngoleng

Bua le motswalle wa hao ka pale eo o batlang ho e ngola. Ebe o tlatsa mehopolo ya hao leqepheng lena.

Ke bo mang baphetwa ba ka?

Pale e etsahala hokae?

- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.



Señlooho sa pale

Ho etsahetseng paleng?

Pale e fela jwang?




Ha re ngoleng

Buisanang ka ho hlophisa le motswalle wa hao. Jwale ngola tefafote sekgetjhaneng sa pampiri. Kopa motswalle wa hao ho tshwaya tetatofe ya hao. O ka ho tsheaya terafote ya hae. Ngola pale ya hao ka makgethe leqepheng le latelang.



Ngola pale ya hao



A large rectangular writing area with a yellow and brown decorative border. The border consists of a thick yellow line on the outer edge, followed by a thin brown line, and then a thick yellow line on the inner edge. The writing area contains 10 sets of horizontal blue lines for handwriting practice.



Qetello

E etsahetse kgale hwane

E etsahetse ka nako e sa balwang pele ho mona

lefeti lejwale letlang

Re sebedisa lekgathe lejwale lephethi ho bontsha ketso e etsahetseng ka nako e sa balwang e fetileng. Nako ya nnete ha e bohlokwa. Ha re sebedisa lekgathe lejwale lephethi re sebedisa dikapolelo tse sa hlakang tsa nako, jwale, le kgale, hang, hangata, nako e ngata, pele, hole, haesale, empa.

Lekgathe lejwale
lephethi



Ha re ngoleng

Sehela ba kapa o pele ho leetsi. Etsetsa leetsi sedikadikwe.

1. O bone baeskopo makgetlo a mashome a mabedi.
2. Ke nahana nkile ka kopana le yena hang.
3. Ho bile le dikgohola tse ngata KwaZulu-Natal.
4. Batho ba tjaketse moyeng.
5. Na o badile buka?
6. Ke bone setshwantsho seo.
7. Ke buile le yena makgetlo a mangata ka boitshwaro ba hae bo bobe.
8. Re ile Cape Town makgetlo a mangata.
9. Ke maswabi ke lahlile buka ya hao.
10. O re tjaketse makgetlo a mangata.



Jwale qetella ho ngola dipolelo tsena ka lekgathe lejwale lephethi.

O ile hae hobane o ne a

O mathetse sekolong hobane o ne a

Ke lahlile

Re ile ra ya ho



Ha re ngoleng Tlatsa o kapa ile le leetsi le nepanetseng ka masakaneng.

O re **tjhaketse** (tjhaka) ka makgetlo a mangata.

ke **(bona)** diborele tsa ka tsa letsatsi.

O **(bona)** setshwantsho seo hararo.

O **(kgutlisa)** buka ya ka.

Ba **(etsa)** phoso e le nngwe hangata.

Ba **(hlatswa)** dijana.

Re **(bala)** dipale tse ngata bukeng ena.

Re **(qeta)** mosebetsi ohle wa rona wa sekolo hae.

Re **(utlwā)** pale pele.

O **(ba)** Polokwane.

Jwale qetella dipolelo tsena.

O kgutlisitse

Ba bone

Re ile

Ke ithutile

Lekgathe lejwale lephethi



Puisano le mampodi wa bolo



Ke maAfrika Borwa bao e leng bomampodi ba dipapadi bao o nahang hore ba atlehile?
Hobaneng o nahana hore ba atlehile?
Ke eng se ba entseng hore ba atlehe?
O tsebang ka baemo ba bona?



Ha re batlisiseng ka kgalala ya bolo e atlehileng

Noko Alice Matlou

Ha batho ba bua ka bolo, hangata ba bua ka dikgalala tsa bolo e le banna. Empa e mong eo e leng kgalala wa papadi ya bolo wa Afrika Borwa ke mosadi: Noko Alice Matlou. Matlou e bile kgalala ya papadi ya bolo wa Afrika ka selemo sa 2009 ke ba *Confederation of African Football*. E mo Afrika Borwa wa pele ho fumana kgau ena.

Bala puisano ena le Matlou ho mo tseba ho feta mona.

O hlahetse kae, o dula kae hona jwale?
Ke hlahetse Molegie, Gaphaudi,
Limpopo. Ke sa dula hona teng le jwale.

O bile le kgatleho papading neng?

Ke qadile ho bapala bolo ke sa le sekolong se tlase. Ke neke rata dipapadi ebile ke le semathi se seholo, ke bapala le bolo. Ke ne ke rata ho matha ka lebelo le leholo, haholo dimetara tse 100 le 200. Ha ke sa le sekolong ke ne ke matha ka lebelo le leholo ho ke bileng ka roba rekoto.

Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. ● Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.

Ha o ntse o bala

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona. ● Ha o sa utwlisis serapana seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.

O etsang hore o dule o kwetlile?

Ke ikwetlisa habedi ka letsatsi. Ke tsoha hosing ebe ke ilo matha metsotso e 30. Jwale ka hora ya boraro ebe ke ikwetlisa nako e ka bang dihora tse tharo. Moo ke ha ke ikwetlisa ka bolo.

Ke keletso efe eo o ka e nehang batjha ba bang?

Ikwetlise ka matla, mee o tla bapala ha bonolo.





Ha re ngoleng

Ka morao hoba o bale pale le puisano ka Matlou, araba dipotso tse latelang.
Matlou o atlehile jwang?



Re tseba jwang hore Matlou o kgothalletse bolo? Fan aka mabaka ho hlaha sengolweng.

O qadile jwang ho iphedisa ka ho bapala bolo?



Ha re etseng

E re motswalle wa hao a iketsise eka ke kgalala ya dipapadi.
Ebe o etsa puisano le motswalle wa hao ho fumana ho hongata
ka dikatleho tsa hae. O tla tlameha ho fumana:


- O kgahlilwe ke papadi ena neng mme jwang
- Diphihlello tsa papadi tse kgolo tsa hae
- O na le molaetsa ofe batjheng ba bang.



Ha re ngoleng

Jwale kgetha motho sekolong kapa motseng eo o nahangan hore o
na le bokgoni ka tsa dipapadi. Kopa motho eo ho etsa puisano le yena.
Puisanong eo leka ho fumana dikarabo tsa dipotso tse latelang: Ebe o
ngola setshwantsho sa boemo ba mophetwa.

- O ne a le jwang bongwaneng? O ratile neng ho kenele dipapadi?
- Ke dife dikatleho dife tsa hae tsa mantlha?
- O na le molaetsa o feng ho batjha ba Afrika Borwa?



Bolo, bolo hohle



Ha re bueng

- Ke papadi efeng eo o ratang ho e bapala kapa ho e shebella?
- Ke mophetwa sefe seo o se ratang? Hobaneng?
- O nahana ho jwang ho ba mampodi?
- Ke bo mang bomampodi ba bolo, dimathi, disesi, le bang ba Afrika Borwa?



Ha re baleng

Ka 2010 Afrika Borwa e ile ya ba moamohedi wa FIFA Mohope wa Lefatshe wa bolo. Diketekete tsa batho ba tjaketse Afrika Borwa ho tla shebella tlhodisano ya bolo mabaleng a dipapadi a leshome. Dihlopha tsa mafatshe a fapaneng di fihlile Afrika Borwa ho tla tlhodisanong ya mohope wa lefatshe.

O tsebang ka Tlhodisano ya bolo ya Lefatshe ya 2010? Bala ditsebiso tse latelang ebe o araba dipotso tse latelang.

Tafole 1: 2010 Mohope wa bolo mabaleng a dipapa

Motse	Setediamo	Dinomoro tsa ditulo tsa babohi ba bolo
Cape Town	Green Point	40 000
Bloemfontein	Free State	70 000
Durban	Moses Mabhida	60 000
Johannesburg	Ellis Park	95 000
Johannesburg	Soccer City	40 000
Nelspruit	Mbombela	40 000
Polokwane	Peter Mokaba	40 000
Rustenburg	Royal Bafokeng	45 000
Pretoria	Loftus Versfeld	45 000
Port Elizabeth	Nelson Mandela Bay	50 000





Tafole 2: Ditlhodisano tsa Mohope wa Lefatshe wa FIFA wa 2010

Ditlhodisano tsa kotara

Letsatsi	Setediamo	Naha 1	Naha 2	Sephetho
02 Phupjane 2010	Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth	Netherlands	Brazil	2:1
02 Phupjane 2010	Johannesburg	Uruguay	Ghana	1:1
03 Phupjane 2010	Cape Town	Argentina	Germany	0:4
03 Phupjane 2010	Johannesburg	Paraguay	Spain	0:1
Semifaenale				
06 Phupjane 2010	Cape Town	Uruguay	Netherlands	2:3
07 Phupjane 2010	Durban	Germany	Spain	0:1
Makgaolakgang				
11 Phupjane 2010	Johannesburg Soccer City	Netherlands	Spain	0:1



Sebedisa ditsebiso tse ho Tafole ya 1 le 2 ho araba dipotso tse latelang.
Ngola dikarabo tsa hao dibakeng tse nehuweng

Ke lefe lebala la dipapadi le leholo?	
Le nka batho ba bakae ka palo?	
Papadi ya ho qetela e bapetswe neng?	
E bapetswe toropong efe?	
E bapetswe setediamong sefe?	
Ke dinaha difeng tse kenetseng diphetho tsa kotara?	
Ghana e bapetse neng?	
Ghana e ne e bapala le naha efe?	
Sephetho e ne e le sefe ha Ghana e bapala?	
Ghana e bapetse ho kae?	
Ke sehlopha sefe se hotseng makgaollakgang?	
Sephetho e ne e le sefeng?	



Hostori ya bolo



Ha re baleng



Matjhaena

Dilemo tse makgolo tse fetileng Tjhaena, kabo selemo sa 400 Pele ho Kreste, masole a ne a bapala papadi e bitswang "Tsu Chu", e tlileng pele ho bolo ya maoto. Dibapadi di ne dir aha bolo e entsweng ka masiba ka hara nete e nnyane, e ka bang 40cm ka bophara, e kgomareditswe ka hara lehlaka la bamboo.

Majapane

Ka mora moo, ka selemo sa 600 AD, Japan e ne e na le mokgwa wa yona wa bolo o bitswang "Kemari". \dibapadi di ne di etsa sedikadikwe ba rahelana bolo hore e se thetse fatshe, sena se tlwaelehole ho rona, ha ho jwalo?



Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotswang se mabapi le eng.
- Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.

Ha o ntse o bala

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona.
- Ha o sa utwlisis serapana seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.



Magerike

Magerike le bona ba ne ba na le letshwao la bona la bolo, le tsejwang ka "Episkyros", le kenyaletsang ho raha le ho kakasa bolo. E ne e bapalwa ke dihlopha tse pedi tse ka bang le dibapadi tse ka bang bongata ba batho ba. 27 sehlopha ka seng! E ne e tshwana le papadi eo re e bitsang rakebi kajeno.



Maroma

Tsela ya Maroma ya bolo e ne e bitswa "Harpastum". E ne e na le dihlopha tse pedi tsa dibapadi tse 27 lehlakore ka leng. Batho ba ne ba rata ho e bapala le ho e shebella. Batho ba bangata ba ne bay a ho sheba dipapadi tsa Harpastum, tseo din eng di tshwarelw meahong e tshwanang le disetediamo tseo re di tsebang kajeno. Hape e ne e le nako ya dikgwebo tse kgolo ho barekisi ba dipizza le spaghetti ho mekgopi e moholo ya batho ba ratang ho shebella bolo!



Ha re bueng

- Bolo ya maoto e qadile mafatsheng afe?
- Re tseba jwang ho leqephe la web hore batho ba ne ba rata bolo?
- Hobaneng papadi ena e ile ya fediswa?

Engelane

Engelane, batho fela motseng ba ne ba kopanela ho raha bolo diterateng le masimong Papadi e ne e le bohloko. Batho ba sututsana ebole ba ntshana kotsi tse ngata. Papadi e ne e se na molao ebole ho ne ho le kotsi ho e bapala. Ba ne ba bitsa papadi "Shrovetide football". Ba ne ba etsa tlhodisano ya ditoropo le metse ka batho ba makgolo kgolo ban ka karolo tlhodisanong e nkang letsatsi kaofela Bolo e ne e ka rahwa seterateng, metsing, mmarakeng, hodima marulelo – kae kapa kae. Ho ne ho sena referi, ho sena ho hla ha mahlakoreng, ho sena ho raha ka hare, ho sena ho raha hamper ho sena ho raha hukung, ho sena ho raha koulu, ho sena ho diha ha ho diha. Ho sena nomoro ya mophetwa. Ha ho makatse ha batho ba bangata ba qetelletse ba robophile maoto, matsoho le dihlooho!



Bolo papadi e se nang molao

Ka 1314, King Edward II a tsebisa Lord Mayor wa London ho fedisa ho bapala papadi ya bolo toropong. Sena se ne se etswa ke lerata la toropong le dikotsi tseo dibapadi din eng di di fumana. Ka mora moo, Queen Elizabeth I a kwalla dibapadi tsa bolo beke teronkong Empa ha ho letho le ileng la emisa papadi Batho ba ya terokong ka baka la papadi eo ba e ratang.



Melao ya pele

Melao ya pele ya bolo e ile ya tliswa ka 1815. Sekolo se tsebahalanga English, Eton College, sa tlisa melao e itseng ho tlisa papading. Sena e ne e le ho qala ha bolo eo re etsebang kajeno.

Thatohatsi ya lefatshe

Ho tlisa melao ya semmuso ho ekeditse ho tsebahala ha bolo. Papadi ya tsebal=hala haholo ho lohle la Britain ho se kgale ya tsebahala ho la Europe le lefatshe lohle. Mohope wa pele wa lefatshe o bapetswe ka 1930. Tlhodisano ena e bapalwa dilemo tse nne haesale nako eo, sena ke sesupo sa ho tsebahala ha papadi ena lefatshe kaofela. Nnete ke hore papadi ena ke papadi e tsebahalang haholo lefatsheng.



Ha re bueng


- Ke melao efe eo re nang le yona kajeno bolong ho etsa hore bonneta dibapadi di bolokehile?
- Bua le motswalla wa hao ka ke mekga e fapaneng ya bolo historing ya bolo. Buisana hore bolo e hlalosa eng sekolong sa lona, malapeng le setjhabeng le ho botjhaba.

Ho ngola serapa ka tsebiso



Ha re ngoleng

Ngola ka papadi (kapa ho itlosa bodutu) eo o e tsebang hantle.



- Lokisetsa ho ngola ha hao. Nahanang ka sehlooho sa hao le metswalle ya hao ebe le qetella mmapa wa monahano.
- Ebe le ngola mongolo wa hao wa pele sekgetjhaneng sa pampiri. Kopa motswalle wa hao ho e tshwaya.
- Ngola polelwana ya hao ka makgethe sebakeng se ka leqepheng le ka pele ho lena.

1 Papadi kapa ho ik-gatholla ke eng?


Handwriting practice lines for question 1.

2 Ke bo mang baetapele lebaleng la dipapadi?

Handwriting practice lines for question 2.

3 Ke eng histori ya papadi/boikgathollo?

Handwriting practice lines for question 3.



4 Melao ya papadi ke efe?


Handwriting practice lines for question 4.

5 E tsebahala hakaakang?

Handwriting practice lines for question 5.

6 E bapallwa kae?

Handwriting practice lines for question 6.



Papadi kapa ho ikgatholla ke eng? _____

Papadi kapa ho ikgatholla ke eng?	
Ke bo mang baetapele lebaleng la dipapadi?	
Ke eng histori ya papadi/ boikgathollo?	
Melao ya papadi ke efe?	
E tsebahala hakaakang?	
E bapallwa kae?	



Haholwanyana ka makgethi

Lekgethi ke lentswe le hlalosang lebitso kapa leemedi. Makgethi a ho bollela seo motho, sebaka kapa ntlo e leng sona. Mohlala, "ntja" ke lebitso, empa ntja ya mofuta ofe? Ntja e "kgolo, sootho, e bohale" e re bolella ho hongata ka ntja e bohale.

Makgethi a ka re bolella hape ka palo. "ho na le barutwana ba leshome le metso e supileng ka tlelaseng ya rona."

"Leshome le metso e supileng" ke lekgethi.

Ba ile ba araba potso hape: "Efe?"

Mohlala:


- **Ditlhapi tsena di phela jwang?**
- **Kubu eo e etsang?**
- **Dinare tseo tse hlaha di kwa kae?**



Ha re ngoleng

Seha mantswe ao e seng makgethi.

kgolo	ka ^e pele	pampiri	phuphureha
otile	hanyane	phatsima	monate
kgubedu	matha	bonolo	kgaba
ka ^e pele	ntjha	futhumala	tala



Jwale sebedisa makgethi a 5 ho bopa dipolelo



Ha re ngoleng

Sehela makgethi mola polelong e nngwe le e nngwe.

Ho tlabe ho na le ditulo tse bolou le tse kgubedu setediamong se setjha.

Ho ne ho na le mesamo e bonolo le dikobo tse mofuthu betheng yak gale.

Motho ya tsebahalang wa bonono o pentile ditshwantsho tseo tse ntle bukeng ya hao.

Ke ya tlung ya habi Dudu ho ya bona baesekele ya hae e ntjha.

Jabu ya bohlale o bakile kuku e monate ya tjhokolete.

Ke nonyana e nnyenyane, e tshehla e lerata.

Matshwala a manyenyane ho feta maruarua.

Katsee nyane e putswa e ngwapa tafole e kgolo e phatsimang ya lepolanka.



Jwale etsa lenaneo la makgethi ao o a sehetseng mola ka tlase dikareteng tsena.

Palo

Mmala

Tatso kapa
fophonela

Mofuta

Boholo

Modumo

Tsohle di itshetlehile ho tsa boemo ba lehodimo




Ha re bueng

- O rata bolepi bo jwang? hobaneng?
Hobaneng ho le bohlokwa ho rona ho
tseba ka tsa hore tsa bolepi di tla ba
jwang hosane kapa beke e tlang?
Na o ye o mamele tsa bolepi?
Hobaneng?

- Tsa bolepi di jwang kajeno?
Hlalosa tsa bolepi nakong tse fapaneng
tsa selemo moo o dulang.
- O ka rata ho dula tulong e tjhesang
haholo kapa e batang haholo?
Hobaneng?

Sheba mmapa wa tsa boemo ba lehodimo mme o qetelle tafole e ka tlase.



Ha re baleng



Ngola tsa boemo ba lehodimo le thempheretjhara tsa ditoropo tse latelang.

Ngola dikarabo tsa dipotso tsena.

Toropo	Thempheretjhara e tlaase	Thempheretjhara e hodimo	Hlalosa tsa boemo ba lehodimo
Polokwane			
Johannesburg			
Bloemfontein			
Durban			
Upington			
Umtata			
George			

Ke dibaka dife tse tjhesang haholo Afrika Borwa? Fana ka mabitso le dithemperatjhara.

Pula e na toropong efe?

Ke toropo e feng e nang le moyo o batang?

Fana ka toropo e lenngwe e nang le maru a thibileng.

Themperatjhara e tlaase haholo e hokae, ke bokae?

Ke eng moyo o lebelo le nqa moyo?

O nahana lehadima le tla hlaha hokae?


Ke toropo e feng e nang le maru mona le mane?



Ha re ngoleng

Sheba setshwantsho se ka tlase. Mofuta ona wa setshwantsho o bitswa kerafo ya mola. Hlokomela hore mola o mong le o mong o na le mmala o fapaneng. Mela ena e re bolella eng? O tla fumana karabo ka letsohong le letshehadi la la kerafo

Cape Town, Afrika Borwa Tlelaemete Kerafo (Bophahamo: 42m)



Ha re bueng

Tafoleng, ngola mebala ya mela e bontshang tse latelang:

Palohare ya tempheretjhara		Tempheretjhara ya lewatle	
Palohare ya nomoro ya hora ya letsatsi letsatsi ka leng		Mongobo	
Matsatsi a nang le phoka		Lebelo la moyo	

Sebetsa le motswalle. Shebang tjhate hape ebe o araba dipotso tse latelang.

Themperetjha e tlase e bile bokae mafelong a Mphalane?

Palohare ya dihora tsa letsatsi e bile bokae mafelong a Hlakola?

Mongobo o bile hodimo ka kgwedi efeng?

Themperetjha e batang haholo lewatle e bile ka kgwedi efeng?

Ke kgwedi e feng e bileng le themperetjhata tse hodimo haholo?

Pula e nele ka kgwedi efeng?


Sebopheho sa metsi



Bophelo bohole lefatsheng bo itshetlehole hodima metsi. Kastle le moyo oo re o phefumolang, metsi ke ntho ya bohlokwa ho ntho tsohle tse phelang. Ka ntle ho ona dintho tse phelang di keke tsa ba le bophelo. Ha re se na metsi a lekaneng mmeleng ya rona, ditshila di ke ke tsa tswa. Sena se tla tlisa malwetse a fapaneng bophelong ba rona.

Re tshwanetse ho utlwisa saekele ya metsi ho utlwisa hore metsi a hlahaka. Saekele ya metsi ke motsamao o sa feleng mahareng a lewatle, lefatsheng le moyeng.

Setshwantsho se ka tlase se hhalosa hore ho etsahalang ho saekele ya metsi.



1 Moyafalo

Ha letsatsi le tjhesa metsi dinokeng le mawatleng, metsi ana a fetoha mohodi.

2 Kgwamo

Ha mohodi ona o fihla moyeng o batang o a hwama o fetoha maru.

Lefafatsane

Ha metsi a mangata a hwamme, moyo ha o sa kgonha ho a tshwara. Maru a a thiba ebe metsi a kgutlela lefatsheng ka sebopheho sa sefako, lehlwa, mohudi, pula.

4 Ha metsi a fihla mobung e fetoha metsia fatshe oa dimele le diphoofolo di a sebedisang, a ka boela a finella dinokeng, matsheng, le mawatleng, mme jwale sedikadikwe sa qala hape.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho sa saekele ya metsi hape. Hlalosetsanang hore saekele ya metsi e sebetsa jwang. Tlhalosong ya lona sebedisang mantswe a latellang: **moyafala, hwama, lefafatsane.**



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao • Ngola feela ntle ho makgethe • Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang • Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Setshwantsho se bontsha saekelee (dintho tse etsahalang ka tatelano).

Jwale ngola polelo o hlalosa se etsahalang nakong e nngwe le e nngwe ya saekele.

● Boemo 1:

● Boemo 2:

● Boemo 3:

Ngola sengolwa sa tlhahiso leseding

Bekeng tse pedi tse fetileng o badile dirapa tse mmalwa tse fapaneng.

Itokisentse ho ngola tsebiso ya serapa sa hao.

O tla tshwanelwa ke ho kgetha sehlooho ebe o hloka ho etsa dipatlisiso o sebedisa buka ya dipatlisiso kapa internet.

Sebedisa mmapa wa kelello ho o thusa ho itukisetsa.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalla ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Sehlooho sa ka



3 Seo bañlalefi ba se buang ka sehlooho

1 Tsebiso ka selelekela

4 Nka sebedisa dltswantsho dife

2 Seo ke ithutlleng sona dipatlosisong

5 Ke dihloooho dife tseo nka di sebedisang





Ha re ngoleng

Ngola sehloho sa hao sekgetjhaneng sa pampiri. Kop a motswalle wa hao ho tshwaya mosebetsi wa hao. O tshwanela ho sheba mopelelto, matshao a puo, tatellano ya polelo e nepahetseng. Etsa bonnete ba hore o na le dihlooho le ditshwantsho kapa ditjhate the hhalosang seo o se bolelang.

1

Handwriting practice lines for box 1.

2

Handwriting practice lines for box 2.

3

Handwriting practice lines for box 3.

4

Handwriting practice lines for box 4.

Ke eng e thelebishing?



Ha re bueng

Na o ye o sebedise tataiso ya TV? Sheba tataiso ya TV ena ka hloko. Bolella motswalle wa hao hore ke mananeo afe ao o ka ratang ho a bohela. Bolela hore a kanaleng efe mme ka nako efe.



Kanale ya SABC 1		Kanale ya SABC 2		Kanale ya SABC 3		Kanale ya Magic World	
17:00	Captain Planet (Bana)	17:00	Dragon Ball (Bana)	17:30	Oprah Winfrey	06:00	Kanale ya O
17:28	Mamela metsotswana	17:30	Ditaba	18:30	Isidingo	12:00	Dipapatso
17:30	Dihloho tsa ditaba	18:00	Takalani Sesame (Bana)	19:00	Ditaba tsa 7	13:00	Koowee (Bana)
18:00	The Bold and the Beautiful	18:30	7de Laan	19:30	Kanale ya sekolo	18:00	Channel O
10:30	Dintlha tsa sehlooho tsa dipapadi	19:00	News	20:29	Ditaba ka metsotswana e 60	19:00	Mmino wa Setudio
19:00	Sehlooho sa ditaba tse kgolo	10:30	Pasella	20:30	Prison Break	20:00	Kgaitsei le nako e phethahetseng
20:00	kgutsufatso ya tsa Bolepi	20:30	Dipapadi	21:15	Tsa bolepi tsa beke	20:30	Na pula e tla na kapa ho tla tjhesa?



Ha re ngoleng

Jwale bala tataiso ya TV ka tlhokomelo ebe o araba dipotso tsena.



O sheba Takalani Sesame ka nako mang?	
Ke mananeo afe ao e leng a dipapadi?	
Ke mananeo afe a o nehang ditaba ka motsotso?	
O ka nehelana ka kgutsufatso ya pehelo ya ditaba ka tlelaseng. Ke lenaneo lefe le ka o nehang tsebiso eo o e hlokang ho etsa sena?	
Ke lenaneo lefe le ka o nehang tsebiso ka tsa bolepi?	

Itlhathlhape!

Nka kgona ho



Bala pale

Lepa pale ka tshebediso ya ditshwantsho le dihlooho
araba ka molomo dipotso tsa kutlwisiso

Bona baphetwa ba sehlooho paleng

Sebedisa makgethi ho hhalosa mophetwa

Ho ngola thlaloso ya mophetwa wa nnete bophelong
holokisa le ho ngola pale ka ba phetwa ba kgodisang

Fana ka moelelowa dihlongwapele le dihlongwamorao

Bona dikapuo le maele paleng

Ngola bukatsatsing ho kgutsufatsa pale. Sebedisa
mmapa wa mohopolo ho lokisetsa pale ho shebilwe
baphetwa, tikoloho le moral. Hlophisa pale ya ka le ya
motswalle, ngola le ho hlophisa pale

Sebedisa lekgathe lejwale lephethi

Bona maetsi dipolelong,

Bopa maetsi dipolelong

Bopa dipolelo lekgatheng lejwale lephethi

Bona le ho sebedisa mathusi

Bona makgethi

Sebedisa makgethi ho bopa dipolelo

Bala sengolwa sa tlhahisolededing

Lepa sengolwa ho sebediswa ditemoso tse bonwang le
tsa kamano

Bala tafole yaloko ya liki


Araba dipotso tse hodima ditshwantsho le ditafole

Lokisetsa ho ngola sengolwa sa tlhahisolededing

Ngola sengolwa sa tlhahisolededing, sebedisa puo e
hhalosang.


Hhalosa le ho rarolla ditshwantsho mmoho le ho ngola
ka tsona.

Bala tataiso ya mananeo a televisini le ho araba
dipotso ho yona.






TEACHER: Sign

Date



Handwriting practice lines. The page features a decorative border on the left side featuring a pencil character and small colorful shapes. The main area contains 20 sets of horizontal blue lines for handwriting practice.







Instructions:

1. Cut off the instructions.
2. Fold the paper in half and in half again.
3. Unfold it and place it printed side down.
4. Fold up all 4 corners so that the points meet in the middle.
5. It should now look like this.
6. Flip it over.
7. Fold up all 4 corners so that the points meet in the middle.
8. It should now look like this.
9. Fold it in half.
10. Work your fingers into the corners so that the creases form the four points.

How to use the Fun Finger Fortune:

1. Have a friend ask a "Yes or No" question. (like "am I pretty?" or "Does Sam like me?")
2. Ask them to pick a color. Spell out the color "R" - "E" - "D" while opening and closing the Fun Finger Fortune Teller in opposite directions with each letter.
3. Then ask them to pick a number from where the Fortune Teller was left open after the last letter.
4. Now open and close the Fortune Teller in opposite direction that number of times.
5. Now have them pick one of the numbers showing. Pull up the flap with that number on it... and your answer will be revealed.

